

REPUBLICA BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

S L U Ź B E N I G L A S N I K

OPĆINE ZAVIDOVIĆI

4/96

09.05.1996.god.

SLUŽBENI GLASNIK IZDAJE:

Služba Prijelaznog općinskog vijeća
Zavidovići

ODGOVORNI UREDNIK:

Hajrudin Katardžić, dipl.pravnik

AKTI PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 3. stav 3. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92), te na osnovu člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4.sjednici održanoj dana 9.5.1996.godine, donosi

O D L U K U

o osnivanju Javne ustanove Dom zdravlja Zavidovići

Član 1.

Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići osniva javnu ustanovu "Dom zdravlja" Zavidovići (u daljem tekstu: Dom zdravlja), radi pružanja primarne zdravstvene zaštite stanovništva općine Zavidovići.

Član 2.

U pravnom prometu sa trećim licima Dom zdravlja Zavidovići poslovat će pod nazivom: Javna ustanova "Dom zdravlja" Zavidovići, Zavidovići sa potpunom odgovornošću.

Skraćeni naziv: "Dom zdravlja" Zavidovići, Zavidovići,
Sjedište: Zavidovići, Ul. Gazi-Husref-Begova, 25.

Član 3.

Dom zdravlja je javna ustanova u državnoj svojini.

Član 4.

Dom zdravlja ima svojstvo pravnog lica, a stiče ga upisom u Sudski registar.

Član 5.

Dom zdravlja obavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Član 6.

Dom zdravlja osniva se za obavljanje primarne zdravstvene zaštite koja obuhvata:

1. zdravstveno nadziranje, praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja i higijenske prilike; sistematski sprovodi mjere i akcije ranog otkrivanja oboljelih od zaraznih bolesti, plućnih bolesti i tuberkuloze, hroničkih masovnih nezaraznih bolesti, bolesti ovisnosti od alkoholizma i opojnih droga, malignih i endemskih oboljenja odnosno bolesti kojih ima najviše na tom području, sprovodi i predlaže mjere za zaštitu zdravlja i poboljšanja životnih i radnih uslova radnika, drugih radnih ljudi i gradjana,

2. sprovodi mjere zdravstvene zaštite žena, trudnica, djece, omladine, vojnih invalida, civilnih žrtava ratap, starih lica i drugih gradjana,

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

- sprovodi mjere na planiranju porodice,
- sprovodi i organizuje ambulantno i kućno liječenje primjenom odgovarajućih metoda dijagnostike, terapije i rehabilitacije,
- obavlja specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika,
- ocjenjuje i kontroliše radnu sposobnost radnika i privremenu sprječnost za rad radnika,
- obavlja laboratorijsko-dijagnostičke analize prema utvrdjenim standardima i normativima,
- vodi evidenciju i dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima,
- priprema, predlaže i učestvuje u sprovođenju jedinstvenog programa zdravstvenog vaspitanja,
- obavlja polivalentnu patronažnu službu,
- organizuje i sprovodi mjere radi sprečavanja oboljenja usta i zubi i izvrši liječenje,
- organizuje i pruža hitnu medicinsku pomoć,
- organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za vaspitanje i obrazovanje djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju,
- prihvata trudnice radi porođaja, omogućuje stacionarni boravak porođaja, pruža dispanzerske i specijalističke usluge.

Član 7.

Za osnivanje i početak rada Doma zdravlja, osnivač obezbjeđuje novčana sredstva u iznosu od 100.000 BHD, a druga sredstva potrebna za rad i obavljanje djelatnosti obezbjeđuje na osnovu plana razvoja djelatnosti i programa djelovanja Doma zdravlja, a u skladu sa materijalnim i drugim mogućnostima osnivača.

Član 8.

Sredstva za rad Doma zdravlja obezbjeđivat će se:

1. iz budžeta osnivača,
2. dobrovoljnih priloga - donacija, poklona, legata,
3. iz sredstava u skladu sa općim propisima o finansiranju ustanova propisima o finansiranju javne potrošnje i drugim propisima o finansiranju zdravstva,
4. iz dopunskih prihoda po osnovu neobaveznih vidova zdravstvene zaštite kao i participacija.

Član 9.

Višak prihoda nad rashodima Dom zdravlja će koristiti za obnavljanje i razvoj djelatnosti. U slučaju gubitaka koji su prouzrokovani nedomaćinskim poslovanjem u obavljanju svoje djelatnosti Dom zdravlja će sam snositi troškove sanacije gubitaka. U snošenju gubitaka učestvuje i osnivač srazmjerno svom učešću u finansiranju Doma zdravlja.

Član 10.

Osnivač ima pravo da izvrši uvid u poslovanje Javne ustanove Doma zdravlja, da obustavi od izvršenja opšti akt Doma zdravlja koji je u nesuglas-

nosti sa Ustavom ili u suprotnosti sa zakonom, da imenuje, razrješava članove upravnog odbora, da daje saglasnost na imenovanje i razrješenje direktora, na pravila Doma zdravlja, na godišnje planove rada i razvoja, finansijski obračun, na cijene usluga, te na godišnji program rada. Saglasnost u ime osnivača daje Prijelazni općinski načelnik.

Osnivač ima pravo donijeti akt o prestanku rada javne ustanove Doma zdravlja.

Obaveze osnivača prema Javnoj ustanovi Dom zdravlja su u skladu sa materijalnim mogućnostima, a na osnovu plana rada razvoja djelatnosti obezbjeđuje sredstva Doma zdravlja srazmjerno svom učešću u finansiranju djelatnosti da učestvuje u pokrivanju viška rashoda nad prihodima, srazmjerno svom učešću u finansiranju djelatnosti, kao i druge obaveze osnivača koje se zavisno od situacije mogu naknadno utvrditi izmedju osnivača i Doma zdravlja.

Član 11.

Dom zdravlja u pravnom prometu sa trećim licima istupa kao jedinstveni pravni subjekt i nastupa u svoje ime i za svoj račun bez ograničenja u okviru svoje djelatnosti.

Za preuzete obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Dom zdravlja odgovara svojom imovinom - potpuna odgovornost. Osnivač ne odgovara za obaveze Doma zdravlja.

Član 12.

Dom zdravlja ima organ upravljanja, organ rukovodjenja i organ kontrole.

Član 13.

Organ upravljanja je Upravni odbor koji se sastoji od pet (5) članova i to tri (3) imenuje Prijelazni općinski načelnik u ime osnivača, a dva (2) člana imenuje se iz reda stručnih radnika Doma zdravlja.

Član 14.

Do izbora direktora Doma zdravlja osnivač imenuje vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja u osobi Džaferović Huseina, koji ima sva ovlaštenja direktora.

Član 15.

Direktor Doma zdravlja zastupa i predstavlja Dom zdravlja, odgovara za zakonitost rada i poslovanja Doma zdravlja te obavlja i druge poslove u okviru djelatnosti i ovlaštenja utvrdjenih zakonom i aktima Doma zdravlja, bez ograničenja u okviru djelatnosti.

Direktora Doma zdravlja imenuje i razrješava Upravni odbor Doma zdravlja, uz saglasnost osnivača.

Član 16.

Organ kontrole u Domu zdravlja je Nadzorni odbor koji se sastoji od tri (3) člana i to dva (2) imenuje Prijelazni općinski načelnik u ime osnivača, a 1 (jedan) član imenuje se iz reda stručnih radnika Doma zdravlja.

Član 17.

Sastav, način rada, trajanje mandata, način imenovanja Upravnog i Nadzornog odbora kao i način rada i izbor direktora Doma zdravlja utvrdit će se Pravilima Doma zdravlja.

Član 18.

Dom zdravlja će u roku od 30 (trideset) dana od dana imenovanja Upravnog odbora donijeti Pravila Doma zdravlja.

Član 19.

Ova odluka služi kao osnivački akt na osnovu koga će se izvršiti upis u Sudski registar Doma zdravlja kao javne ustanove.

Član 20.

Zadužuje se direktor Doma zdravlja da izvrši upis Doma zdravlja u Sudski registar.

Član 21.

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine, a objavit će se naknadno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-27

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić s.r.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

Na osnovu člana 27. stav 1. i člana 34. stav 3. Zakona o mjerama za unapređenje stočarstva (Službeni list SRBiH, broj 7/76, 32/87, 27/91) i Službeni list RBiH, broj 4/93) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

O D L U K U

o vještačkom osjemenjavanju i prirodnom oplodjavanju krava

Član 1.

Oplodjavanje krava vrši se vještačkim osjemenjavanjem i prirodnim pripustom.

Vještačko osjemenjavanje krava vrši se na sljedećim dijelovima područja općine:

- Mjesna zajednica "Gostović",
- Mjesna zajednica "Klek",
- Mjesna zajednica "Asim Čamdžić",
- Mjesna zajednica "Branioci grada",
- Mjesna zajednica "Mečevići",
- Mjesna zajednica "Rujnica",
- Mjesna zajednica "Kovači",
- Mjesna zajednica "Brezik" - 29.maj Smailbašići".

Član 2.

Vještačko osjemenjavanje krava na području općine vrši se u dvorištu Veterinarske stanice i u štalama vlasnika krave.

Član 3.

Vještačko osjemenjavanje na području općine vrši Ratna veterinarska stanica Zavidovići.

Član 4.

Ratna veterinarska stanica Zavidovići dužna je uredno, kvalitetno i stručno vršiti osjemenjavanje, uredno voditi evidenciju osjemenjenih krava i blagovremeno vršiti liječenje oboljelih i jalovih krava.

Član 5.

Općinski organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede dužan je do 01.marta svake godine organizovati popis plotkinja i bikova i upoznati zainteresovane stočare sa mjerama, problemima i rezultatima vještačkog osjemenjavanja.

Popis se organizuje po mjesnim zajednicama.

Član 6.

Vlasnici, odnosno držaoci plotkinja na dijelovima područja općine iz člana 1. stav 2. ove odluke, mogu vršiti oplodjavanje krava samo putem vještačkog osjemenjavanja.

Član 7.

Vlasnici, odnosno držaoci muških priplodnih grla na području vještačkog osjemenjavanja i u područjima gdje je osigurano kvalitetno muško priplodno grlo, dužni su novonabavljena ili dorasla muška priplodna grla starija od godinu dana prijaviti poljoprivrednoj inspekciji općine u roku od 5 dana od dana nabavke, odnosno dorasta i privesti ih na kastriranje.

Troškove kastriranja muških priplodnih grla snose vlasnici, odnosno držaoci životinja.

Ako vlasnik, odnosno držalac grla ne privede muško priplodno grlo na kastraciju u odredjenom roku, općinski organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije narediće prinudno privođenje i kastriranje o trošku vlasnika grla.

Član 8.

Prirodno oplodjavanje krava može se vršiti samo u mjesnim zajednicama koje nisu navedene u članu 1. ove odluke.

Član 9.

Organizaciju prirodnog oplodjavanja krava vršit će Ratna veterinarska stanica Zavidovići.

Član 10.

Općinski organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede odredit će prema broju plotkinja na dijelovima područja općine pripisne rejone.

Svaki pripisni rejon mora biti obezbijedjen kvalitetnim ili odabranim bikom poznatog porijekla.

Služba za razvoj poljoprivrede obavezna je da u roku od 3 mjeseca od prihvatanja Odluke izvrši pasminsku rejonizaciju kod goveda na području općine.

Član 11.

Radi sprečavanja polnih zaraza, zabranjeno je vodjenje krava na priplod van odredjenog rejona bez odobrenja općinskog organa nadležnog za poslove veterinarske inspekcije.

Član 12.

Držalac bika - rasplodnjaka dužan je voditi evidenciju pripuštanja krava i upućivati krave koje se preganjaju dva ili više puta, ili su sumnjive da boluju od polnih zaraza Veterinarskoj stanici na pregled.

Evidencija iz prethodnog stava sadrži sljedeće podatke:

1. Prezime, ime, prebivalište vlasnika (držaoca) krave,
2. Datum i mjesto izvršenog prirodnog oplodjavanja,
3. Vrsta pasmine i druge bliže oznake oplodjene krave,
4. Broj oplodjenih krava.

Član 13.

Općinski organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije može vlasnika, odnosno držaoca krave, koji u toku godine nije kravu priveo na vještačko ili prirodno osjemenjavanje, tražiti da kravu privede na kontrolni pregled radi utvrđivanja steonosti i drugih činjenica značajnih za unapređivanje stočarstva na području općine.

Član 14.

Vlasnici, odnosno držaoci priplodnih grla plaćaju za vještačko osjemenjavanje i prirodno oplodjavanje naknadu.

Naknada za vještačko osjemenjavanje plaća se Veterinarskoj stanici Zavidovići.

Naknada iz stava 2. ovog člana za vještačko osjemenjavanje krava iznosi 50% za vlasnika oplodjene krave, a 50% snosi budžet općine.

Član 15.

Nadzor nad izvršenjem odredaba ove odluke vrši općinski organ uprave, saglasno članu 56. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vještačkom osjemenjavanju i prirodnom oplodjavanju krava na području općine Zavidovići, broj 01-023-8 od 16.01.1995.godine.

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči, a bit će naknadno objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-23

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

Na osnovu člana 19. Zakona o prostornom uređenju (Službeni list SRBiH, broj 9/87, 23/88, 24/89, 10/90, 14/90, 15/90, 14/91, 24/94), člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4. sjednici održanoj dana 9.5.1996.godine, donijelo je

O D L U K U

o odredjivanju imena ulica i označavanju zgrada brojevima

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način odredjivanja imena ulica i obilježavanja zgrada brojevima, vodjenje registra ulica i zgrada u naseljima preko 2000 stanovnika i u gradu Zavidovići.

Član 2.

Ulice u naseljima obilježavaju se imenima, a zgrade arapskim brojevima.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava u naseljima do 2000 stanovnika neće se odredjivati imena ulica.

Član 3.

Dvije ili više ulica na području općine ne mogu imati isto ime. Dvije ili više zgrada u jednoj ulici ne mogu se označavati istim brojem.

II - ODREDJIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Član 4.

Imena ulica i trgova mogu se odredjivati po imenima historijski značenih ličnosti, po važnijim događajima, datumima i nazivima vezanim za istoriju države BiH, geografskim, lokalnim i drugim prikladnim nazivima.

Ulicama i trgovima se ne mogu davati imena živih ljudi.

Član 5.

Ako se po novom regulacionom planu naselja ili njegovog dijela planira izgradnja nove ulice, nadležni organ uprave za urbanizam, prije otpočinjanja realizacije regulacionog plana, dužan je predložiti odredjivanje imena novih ulica.

III - OBILJEŽAVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Član 6.

Imena ulica obilježavaju se tablicama veličine 50x30 cm, koja se postavljaju na zgrade ili zidove na početku i na kraju ovih ulica, sa obje

njihove strane i na svakoj njihovoj raskrsnici.

Ako na početku ili na kraju ulice iz prethodnog stava nema zgrade niti zida na koji bi se tabla mogla postaviti na propisanu visinu, tabla se postavlja na drugi prikladan način.

Član 7.

Table za obilježavanje imena ulica, postavljaju se na lako uočljivim mjestima na visini od najmanje 2,5 metara.

Član 8.

Table iz prethodnog člana i tablice kućnih brojeva i njihove dodatne tablice izrađuju se od dvostruko dekapiranog čeličnog lima, a tekst naziva ispisuje se bijelim velikim štampanim slovima i oznakama.

Podloga na tablicama za obilježavanje ulica je tamno zelene boje, dok je na tablicama kućnih brojeva i njihovim dodatnim tablicama podloga tamno plave boje.

IV - OBILJEŽAVANJE ZGRADA BROJEVIMA

Član 9.

Tablice na kućnim brojevima postavljaju se iznad ili sa desne strane ulaza u zgradu. Veličina tablice za označavanje zgrada brojevima je 20x15 cm.

Član 10.

Zgrade sa dva ili više ulaza (stubišta) obilježavaju se jednim osnovnim kućnim brojem koji se stavlja na prvi ulaz, a na ostale ulaze stavljaju se osnovni brojevi zgrada sa slovnim oznakama na tablici kućnog broja ili na dodatnoj tablici ispisano velikim štampanim slovima latinice počev od slova "A" pa nadalje.

Član 11.

Dvorišna zgrada označava se kućnim brojem zgrade sa dodatkom slovene oznake.

Ako ulična zgrada ima više ulaza sa slovnim oznakama kućnih brojeva, dvorišna zgrada se obilježava kućnim brojem ulične zgrade kome se dodaje naredna slovena oznaka.

Član 12.

Slovna oznaka ispisuje se na tablici kućnog broja, a izuzetno se može ispisivati i na dodatnoj tablici veličine 20x6 cm, koja se pričvršćuje na desnoj strani neposredno pored tablice kućnog broja.

Dodatne tablice iz prethodnog stava izrađuju se od istog materijala i u istoj boji kao i tablice kućnog broja.

Član 13.

Ako bi označavanje novoizgrađene zgrade posebnim kućnim brojem izazvalo promjene kućnih brojeva na ranije izgrađenim zgradama u istoj ulici ili naselju, novoizgrađena zgrada će se označiti brojem prve susjedne zgrade koja ima manji broj sa dodatkom slovene oznake.

Član 14.

Označavanje zgrada kućnim brojem vrši se od početka ulice pa nadalje. Početkom ulice smatra se onaj njen dio koji je bliži centru grada ili naselja, s tim da se centrom grada smatra raskršće ulica "Zlatnih ljiljana", "Safvet bega Bašagića" i "Dr. Pinkasa Bandta" kod mosta na rijeci Bosni.

Član 15.

U naseljima koja čine urbanističku cjelinu označavanje zgrada kućnim brojevima započinje sa one strane ulice koja je bliža glavnoj saobraćajnici.

Član 16.

Označavanje zgrade brojevima u ulicama vrši se tako da zgrade sa lijeve strane ulice dobiju neparne brojeve, počev od broja 1, a zgrade sa desne strane ulice dobijaju parne brojeve počev od broja 2.

U ulicama u kojima se zgrade nalaze samo sa jedne strane označavanje zgrada kućnim brojevima vrši se u neprekidnom nizu počev od broja 1. itd.

Član 17.

Označavanje zgrada kućnim brojevima u naseljima ispod 2000 stanovnika vrši se onim redom koji je najpogodniji za najkraći i najprirodniji prilaz od zgrade do zgrade.

Član 18.

Način obilježavanja ulica imenima i zgrada kućnim brojevima određuje nadležni općinski organ za poslove urbanizma.

Troškove obilježavanja zgrada kolektivnog stanovanja kućnim brojevima snose fizička i pravna lica prema procentu učešća u vlasništvu stanova predmetne zgrade i poslovnih prostora ukoliko ih ima u predmetnoj zgradi, a troškove obilježavanja zgrada u privatnom vlasništvu njihovi vlasnici odnosno njihovi korisnici.

Troškove nabavke i postavljanja tabla sa imenima ulica snosi općinski organ nadležan za stambeno-komunalnu oblast.

Organizaciju i obilježavanje ulica imenima i zgrada brojevima vrši općinski organ nadležan za stambeno-komunalnu oblast.

Član 19.

Fizička i pravna lica kao i vlasnici zgrada iz stava 2. prethodnog člana dužna su da nadležnom općinskom organu omoguće postavljanje tablica ako se tablice sa imenima ulica trebaju nalaziti na njihovim zgradama, kao i tablice sa kućnim brojevima.

Član 20.

Zabranjeno je neovlašteno postavljanje, skidanje, uništavanje ili izmjenjivanje tablica sa imenima ulica i kućnih brojeva.

Član 21.

Investitori i vlasnici novih zgrada, porodičnih kuća, kuća za odmor, gospodarskih i poslovnih objekata dužni su u roku od dva mjeseca od početka ko-

rištenja pomenutih objekata da se pismeno prijave organu iz stava 4. člana 18. ove odluke sa zahtjevom za označavanje zgrada kućnim brojem.

Član 22.

U slučajevima popravke fasade zgrada ili postavljanju nove fasade na zgradi, izvodjači radova dužni su, po završetku radova tablice sa imenima ulica i tablice kućnih brojeva dovesti u prvobitno stanje.

Član 23.

Vlasnici zgrada, fizička i pravna lica koja upravljaju zgradama dužni su da prije nego što započnu sa rušenjem zgrade o tome pismeno obavijeste organ iz člana 18. stav 4. sa naznakom ulice i kućnog broja zgrade koju namjeravaju rušiti.

Član 24.

O naseljima, ulicama i zgradama na području općine Zavidovići vodi se registar. Registar iz prethodnog stava vodi organ nadležan za stambeno-komunalnu oblast.

Član 25.

Nadzor u primjeni odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija.

V - KAZNE NE ODREDBE

Član 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 37,50 do 15.000 DM u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine na dan plaćanja (u daljem tekstu: u dinarskoj protuvrijednosti) kazniće se odgovorno lice u općinskom organu:

- ako u roku ne prijavi nadležnom organu izgradnju nove ulice (čl.5.)
- ako ne vodi ili ako neuredno vodi registar naselja, ulica i zgrada sa kućnim brojevima (član 24.),

Član 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 37,50 do 15.000 DM u dinarskoj protuvrijednosti kazniće se pravno lice:

1. ako ne vrši organizaciju i obilježavanje ulica imenima i zgrada brojevima (član 18. stav 4.),
2. koje onemogućuje postavljanje tablica sa imenima ulica i tablica sa kućnim brojevima (član 19.),
3. koje neovlašteno postavlja, skida ili premješta tablice sa imenima ulica ili kućnih brojeva (član 20.),
4. koje u roku ne podnese zahtjev nadležnom organu za označavanje zgrade kućnim brojem (član 21.),
5. koje poslije izvođenja radova na zgradi ostavi tablice sa imenom ulice ili kućnog broja zaprljane ili u neispravnom stanju (član 22.),
6. koje u roku ne obavijesti nadležni organ o rušenju zgrade (član 23.).

Član 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 37,50 do 300 DM u dinarskoj protivvrijednosti kazniće se fizičko lice za prekršaj:

1. ako onemogući postavljanje tablica sa imenima ulica i tablica sa kućnim brojevima (član 19.),
2. ako neovlašteno postavlja, skida ili premješta tablice sa imenima ulica ili kućnih brojeva (član 20.),
3. ako u roku ne podnese zahtjev nadležnom organu za označavanje zgrade kućnim brojem (član 21.),
4. ako poslije izvođenja radova na fasadama ne dovede tablice, na ulica i kućnog broja u ispravno stanje (član 22.),
5. ako u roku ne obavijesti nadležni organ o rješenju zgrade (član 23.).

Član 29.

Usvajanjem ove odluke, prestaje da važi Odluka o odredjivanju imena ulica i označavanju zgrada brojevima (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8/82).

Član 30.

Ova odluka stupa na snagu danom usvjanja, a naknadno će biti objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-13

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s

Na osnovu člana 4. Zakona o naknadama plata poslanika i o platama funkcionera koje biraju ili imenuju skupštine društveno-političkih zajednica (Službeni list RBiH, broj 8/92, 24/93 i 13/94) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja odbornika u Skupštini općine i članovima komisija i drugih radnih tijela Skupštine općine, Izvršnog odbora općine i općinskih organa

Član 1.

U Odluci o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja odbornika u Skupštini općine i članovima komisija i drugih radnih tijela Skupštine općine, Izvršnog odbora općine i općinskih organa (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/91), u nazivu Odluke i cijelom tekstu riječi: "odbornika" i

"Skupštine općine", zamjenjuju se riječima: "vijećnike" i "Prijelaznog općinskog vijeća", a riječi: "Izvršnog odbora opštine", brišu se.

Član 2.

U članu 3. broj: "25%", zamjenjuju se brojem: "20%".

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:

"Vijećnici imaju pravo na dnevnicu i ostale troškove službenog putovanja u visini i pod uslovima propisanim za radnike općinskih organa uprave."

Član 4.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Vijećnicima i članovima radnih tijela koje osniva, odnosno obrazuje Prijelazno općinsko vijeće za učestvovanje u pripremi vijeća i za rad na sjednicama Vijeća odnosno radnih tijela, pripada naknada u iznosu od 15 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po održanoj sjednici Vijeća, odnosno radnog tijela.

Član 5.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Ovlašćuje se Prijelazni općinski načelnik da svojim aktom reguliše visinu i način isplate naknade članovima komisija i radnih tijela koje obrazuje Prijelazni općinski načelnik i starješine općinskih organa i službi."

Član 6.

Član 10. mijenja se i glasi:

"Vijećnicima Prijelaznog općinskog vijeća koji su određeni rješenjem Vijeća da prisustvuju sklapanju braka pripada naknada za svaki sklopljeni brak u iznosu od 5,00 DEM u dinarskoj protuvrijednosti."

Član 7.

Član 12. briše se.

Član 8.

Ovlašćuje se Služba Prijelaznog općinskog vijeća, Prijelaznog općinskog načelnika i općinskih organa da uradi prečišćeni tekst ove odluke i da ga objavi u Službenom glasniku općine Zavidovići.

Član 9.

Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči, a bit će objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići i primjenjivat će se počev od 1.1.1996.godine, izuzev člana 6. ove odluke.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

PREDSJEDAVAJUĆI
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01-023-22/96
Datum, 9.5.1996.godine

prim.dr.Halid Muhić, s.r.

"Skupštine općine", zamjenjuju se riječima: "vijećnike" i "Prijelaznog općinskog vijeća", a riječi: "Izvršnog odbora opštine", brišu se. . .

Član 2.

U članu 3. broj: "25%", zamjenjuju se brojem: "20%".

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:

"Vijećnici imaju pravo na dnevnicu i ostale troškove službenog putovanja u visini i pod uslovima propisanim za radnike općinskih organa uprave."

Član 4.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Vijećnicima i članovima radnih tijela koje osniva, odnosno obrazuju Prijelazno općinsko vijeće za učestvovanje u pripremi vijeća i za rad na sjednicama Vijeća odnosno radnih tijela, pripada naknada u iznosu od 15 DEM u dinarskoj protuvrijednosti po održanoj sjednici Vijeća, odnosno radnog tijela."

Član 5.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Ovlašćuje se Prijelazni općinski načelnik da svojim aktom reguliše visinu i način isplate naknade članovima komisija i radnih tijela koje obrađuje Prijelazni općinski načelnik i starješine općinskih organa i službi."

Član 6.

Član 10. mijenja se i glasi:

"Vijećnicima Prijelaznog općinskog vijeća koji su određeni rješenjem Vijeća da prisustvuju sklapanju braka pripada naknada za svaki sklopljeni brak u iznosu od 5,00 DEM u dinarskoj protuvrijednosti."

Član 7.

Član 12. briše se.

Član 8.

Ovlašćuje se Služba Prijelaznog općinskog vijeća, Prijelaznog općinskog načelnika i općinskih organa da uradi prečišćeni tekst ove odluke i da ga objavi u Službenom glasniku općine Zavidovići.

Član 9.

Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči, a bit će objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići i primjenjivat će se počev od 1.1.1996.godine, izuzev člana 6. ove odluke.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-22/96

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr.Halid Muhić, s.r.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 2. Zakona o finansiranju javne potrošnje (Službeni list RBiH, broj 5/95), člana 1. i 3. Zakona o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH, broj 21/77 i 35/88) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4.sjednici održanoj dana 9.5.1996.godine, donijelo je

ODLUKA

o komunalnim taksama.

Član 1.

Na teritoriji općine Zavidovići propisuju se i naplaćuju komunalne takse za:

1. svaku istaknutu firmu,
2. držanje sredstava za igru i zabavu (automati za igre na sreću, pokeri, bilijari, fliperi, videoigre i drugi aparati za posebne igre na sreću),
3. držanje žive muzike u ugostiteljskim i sličnim objektima i
4. zapremanje trotoara ispred poslovnih prostora i drugih slobodnih površina.

Član 2.

Taksa iz tačke 1. i 2. člana 1. ove odluke razrezuje se u godišnji iznos a takse na obaveza nastaje na dan registracije vršenja djelatnosti, odnosno na dan početka držanja sredstava za igru i zabavu.

Visina takse iz člana 1. tačka 1. ove odluke zavisi od vrste djelatnosti kao i lokacije firme, odnosno dijela firme. Visina takse za izdvojen poslovnu jedinicu utvrđuje se prema njenom sjedištu - lokaciji.

Član 3.

Taksa iz tačke 3. i 4. člana 1. ove odluke razrezuje se za cijelu jemu držanja muzike, odnosno zapremanje trotoara i drugih slobodnih površina.

Član 4.

Takseni obveznik je lice koje koristi predmet ili vrši uslugu za čije korišćenje ili vršenje usluge je propisano plaćanje takse.

Popis obveznika iz člana 1. tačka 1. i 2. ove odluke, prema stanju na dan 1.januara godine za koju se vrši razrez, vrši Ispostava Poreske uprave.

Ako u toku godine nastanu uslovi za plaćanje takse ili nastanu promjene koje zahtijevaju plaćanje takse u većem iznosu, takseni obveznik je dužan da u roku 15 dana o tome podnese prijavu Ispostavi Poreske uprave.

Iznos takse za svakog obveznika utvrđuje se rješenjem.

Član 5.

Razrez komunalne takse vrši se u DEM, a naplata u BH dinarima, prema kursu koji utvrđuje Narodna banka RBiH i koji važi na dan plaćanja takse.

Član 6.

Utvrđivanje obaveza, razrez i naplata takse vrši se prema odredbama Tarife o komunalnim taksama, koja je sastavni dio ove odluke.

Olakšice i oslobodjenja od plaćanja takse utvrđuju se u taksenoj Tarifi.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči, a bit će objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići, a primjenjuje se od 01.01.1996.godine.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-21

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić

TARIFA KOMUNALNIH TAKSI

Tarifni broj 1.

Za svaku istaknutu firmu, obilježja ili natpis kojim se označava ili dokazuje da fizičko ili pravno lice obavlja određenu djelatnost, plaća se godišnje taksa u sljedećim iznosima:

1. PRVA A ZONA

- A) Prvi dio I A zone
- B) Drugi dio I A zone

- 2. Prva B zona
- 3. Druga zona
- 4. Treća zona
- 5. Naselja općine koja nisu obuhvaćena tač.1-4 (ostali)

(u DEM)

OBLAST - DJELATNOST

	Z O N E					
	I A/a	I A/b	IB	II	III	Ostali
- Ugostiteljstvo	900	720	600	480	360	240
- Trgovina	720	600	480	360	240	240
- Trgovina - prodaja putem ind.kioska	360	300	240	180	120	120
- Proizvodnja	360	300	240	180	120	120
- Uslužne djelatnosti	600	540	480	420	300	240
- Profesional.djelatn.	720	600	480	360	240	240
- Ostale oblasti	480	360	240	240	120	120

NAPOMENA: Kod primjene ovog Tarifnog broja važe granice zona utvrdjene u opisu zona urbanog dijela Zavidovića.

Oslobadaju se od plaćanja takse iz ovog Tarifnog broja natpisi i oznake na zgradama državnih organa, vjerskih organizacija, političkih organizacija, organizacija iz oblasti zdravstva, školstva, predškolskog vaspitanja, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija, oružanih snaga, kulturnih i sportskih organizacija, udruženja građana.

Obveznici takse koji su posebnim aktom nadležnog organa proglašeni kao subjekti od posebnog značaja za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti, plaćaju taksu na samo jednu istaknutu firmu, bez obzira na broj istih.

Oslobadaju se od plaćanja takse iz ovog Tarifnog broja obveznici koji zaposle radnika - demobilisanog pripadnika Armije i MUP-a BiH, a koji nema obezbijedjeno zaposlenje u matičnoj firmi u kojoj je bio zaposlen prije mobilizacije ili radnika - pripadnika Armije i MUP-a BiH koji prije mobilizacije nije bio u radnom odnosu.

Oslobađanje iz prethodnog stava primjenjuje se ako je zaposlenje trajalo preko 6 mjeseci u godini i to tako što će se izvršiti otpis dijela taksene obaveze.

Djelatnosti iz člana 16. Odluke o porezima građana oslobadaju se od plaćanja takse.

Tarifni broj 2.

Za držanje sredstava za igru i zabavu u javnim lokalima i drugim objektima godišnja taksa se razrezuje po jedinici, i to:

VRSTA IGARA	Z O N E					
	I A/a	I A/b	IB	II	III	Ostali
- Automati za igre na sreću (pokeri i sl.)	900	720	600	480	360	240
- Bilijar stolovi	600	540	480	420	300	240
- Video i druge zabavne igre	480	360	240	240	120	120

Tarifni broj 3.

Za držanje žive muzike u ugostiteljskim i drugim objektima taksa se plaća dnevno u iznosu od 100 DEM.

NAPOMENA: Prijava za držanje muzike podnosi se Ispostavi Poreske uprave najkasnije jedan dan prije početka držanja muzike.

Obveznici koji u svom sastavu imaju više objekata u kojima se drži muzika, plaćaju ovu taksu za svaki objekat posebno.

Taksa iz ovog Tarifnog broja plaća se odmah ukoliko je vrijeme korišćenja muzike kraće od mjesec dana, a ukoliko je to vrijeme duže od mjesec dana, taksa se plaća u jednakim mjesečnim iznosima unaprijed, i to najkasnije do 5-og u mjesecu.

Tarifni broj 4.

Za zapremanje trotoara ispred poslovnih prostorijskih i drugih slobodnih površina:

1. Postavljanje stolova ispred ugostiteljskih, čevabdžijskih, buregdžijskih, poslastičarskih i drugih sličnih radnji, taksa se plaća po jednom stolu dnevno - 1 DEM,

2. Postavljanje stolova, pultova i tezgi za prodaju ili reklamu knjiga, štampe, bižuterije, razglednica, voća i povrća, prehrambenih roba ili bilo kojih drugih proizvoda, taksa se plaća po prodajnom mjestu - dnevno 2 DEM,

3. Zauzimanje slobodnih površina za postavljanje zabavnih radnji koje se vrše od mjesta do mjesta, taksa se plaća po m² zauzete površine dnevno - 0,50 DEM,

NAPOMENA: Taksu iz ovog Tarifnog broja plaća građanin ili preduzeće koje zauzima trotoar ili druge slobodne površine.

Prijave za zauzimanje (zapremanje) trotoara i drugih površina podnosi se Poreskoj upravi - Ispostava Zavidovići najkasnije jedan dan prije zauzimanja trotoara.

NAPOMENA: Po tarifnom broju 1, 2, 3. i 4. ove Tarife pripadnici ARBiH i MUP-a BiH imaju popust od 50% u trajanju od dvije godine, pod uslovom da su bili pripadnici ARBiH i MUP-a najmanje 36 mjeseci i da tokom ratnog stanja nisu imali prijavljenu privatnu radnju.

Na osnovu člana 1. i 3. Zakona o porezima građana (Službeni list SRBiH, broj 18/91) i (Službeni list RBiH, broj 25/94 i 2/96) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4. sjednici održanoj dana 9.5.1996.godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima građana

Član 1.

U Odluci o općinskim porezima građana (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1/96), član 1. mijenja se i glasi:

"Za podmirenje opštih društvenih potreba i izvršavanja funkcija koje je općina dužna da finansira na osnovu Ustava, Zakona i Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti u općini Zavidovići, ovom odlukom uređuje se sistem poreza na dobit, na prihode od imovine i imovinskih prava, na prihod od autorskih prava, патената i tehničkih unapredjenja i poreza na nasljedje i poklone.

Član 2.

U članu 6. stav 1. tačka 4. riječi: "Porez na dobitak od igara na sreću", brišu se, a stavljaju riječi: "Porez na naslijedja i poklone.

Član 3.

Član 10. briše se.

Član 4.

U članu 11. stav 4. tačka 4. mijenja se i glasi:

"4. Ostali troškovi poslovanja iz člana 50. Zakona o porezima građana."

U istom članu, stav 4. i stav 5. - brišu se.

Član 5.

Članovi 12. i 13. - brišu se.

Član 6.

Član 16. mijenja se i glasi:

"Umanjuje se osnovica poreza na dobit za 30% na sljedeće deficitarne djelatnosti: kovačka, puškarska, metalostrugarska, precizno-mehaničarska za optičke instrumente, tapetarska, bačvarska, knjigovezačka, kartonažerska, krojači za mušku i žensku odjeću, kožarska, krznarska, opančarska, tašnarska, proizvodnja soda-vode i dr. bezalkoholnih pića, časovničarska, graverska, kotlarska (kazandžijska), precizno-mehaničarska za kancelarijske mašine (pisaće, računske i sl.), izrada i opravka vaga, izrada mlinova za kafu, optičarska, obućarska."

Stav 2. - briše se.

Član 7.

Član 17. - briše se.

Član 8.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Obvezniku poreza na dobit od djelatnosti umanjit će se za 10% osnovica poreza na dobit za svakog novoupislenog radnika - demobilisanog pripadnika Armije i MUP-a BiH, a koji nema obezbjedjeno zaposlenje u matičnoj firmi u kojoj je bio zaposlen prije mobilizacije, ili radnika - pripadnika Armije i MUP-a BiH koji prije mobilizacije nije bio u radnom odnosu.

Umanjenje iz prethodnog stava izvršiće se ako se zapošljavanjem povećava broj radnika u godini u kojoj je radnik zaposlen i to tako da ukupno umanjeње osnovice može iznositi najviše do 50%.

Ako je novoupisleni radnik zaposlen u drugom polugodištu olakšica za novoupislenog radnika priznaće se obvezniku u narednoj godini.

Član 9.

Iza člana 32. dodaje se nova tačka 4. i nove odredbe, koje glase:

"4. POREZ NA NASLJEDJE I POKLON

Član 32-a

Obveznici poreza na nasljedje i poklon su građani i građansko-pravna lica koja na teritoriji Republike BiH naslijede ili prime na poklon imovinu na osnovu Zakona o nasljedjivanju, odnosno na osnovu ugovora o poklonu.

Obveznik poreza na nasljedje i poklon je i lice koje naslijedi, odnosno primi na poklon pravo uživanja ili korišćenja nekretnina.

Obveznik poreza na nasljedje i poklon je i građansko-pravno lice koje iz inostranstva primi poklon u novcu."

Član 32-b

Osnovica poreza na nasljedje i poklon je prometna vrijednost naslijeđena ili na poklon primljene imovine u času nastanka poreske obaveze, a po odbitku dugova i troškova koji terete imovine i na koju se plaća ovaj porez.

Poreska obaveza poreza na nasljedje i poklon nastaje u času pravosnažnosti rješenja o naslijeđivanju, odnosno u času prijema poklona.

Član 32-c

Osnovica poreza na nasljedje i poklon umanjuje se i za iznos sredstava koja je nasljednik uložio u imovinu koja je predmet nasljedja, odnosno poklona, a prije nastanka poreske obaveze.

Član 32-d

Porez na nasljedje i poklon ne plaća:

1. Nasljednik, odnosno poklonoprimalac prvog nasljednog reda, kao i bračni drug ostaloga, odnosno poklonodavca i to samo za dio poklona koji se uračunava u nasljedje,
2. Nasljednik drugog nasljednog reda koji nasljedjuje jedan stan, ako je sa ostaviocem u trenutku njegove smrti živio u zajedničkom domaćinstvu, i ako on i članovi njegove porodice nemaju drugi stan u vlasništvu,
3. Nasljednik koji nasljedjuje poljoprivredno zemljište, a kome je poljoprivreda osnovno zanimanje.

Član 32.

Nasljednici drugo nasljednog reda plaćaju porez na nasljedje i poklone po sljedećim stopama:

preko	na osnovicu DEM	do DEM	stopa	Plaća se na ime poreza
	5.000.-		2%	
5.000.-	10.000.-	100	3%	na osnov.preko 5.000.-
10.000.-	15.000.-	250.-	4%	" 10.000.-
15.000.-	20.000.-	450.-	5%	" 15.000.-
20.000.-	25.000.-	700.-	6%	" 20.000.-
30.000.-	35.000.-	1.000.-	7%	" 30.000.-
35.000.-	40.000.-	1.350.-	8%	" 35.000.-
40.000.-	50.000.-	1.750.-	9%	" 40.000.-
50.000.-		2.650.-	10%	" 50.000.-

U osnovicu iz prethodnog stava ulazi vrijednost naslijeđenih, odnosno na poklon primljenih nekretnina (zemljišta i građevinskih objekata), pokretne imovine i gotov novac.

Član 32-f

Nasljednicima trećeg nasljednog reda razrezaće se porez po stopama iz prethodnog člana i uvećati za 10%, a nasljednicima četvrtog, petog, šestog i sedmog nasljednog reda, razrezani porez iz prethodnog člana će se uvećati za 20%, s tim da razrezani porez na nasljedje poklon ne može dostići visinu poreza na promet nepokretnosti na istu poresku osnovicu.

Član 32-g

Nasljednici i poklonoprимci koji u odnosu na ostavioca ne spadaju u krug zakonskih nasljednika, porez na nasljedje i poklon plaćaju po stopama propisanim Odlukom o općinskom porezu na promet nepokretnosti."

Član 10.

Člava 4. Porez na dobitke od igara na sreću briše se, kao i čl. novi 33-36.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči, a naknadno će biti objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-16

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr.Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

O D L U K U

o prihvatanju inicijative
COORDINAMENTO BRESCIANO INIZIATIVE DI SOLIDARIETA
o stvaranju jedne Ambasade lokalne demokratije u
Zavidovićima - BiH

Član 1.

Prihvata se inicijativa COORDINAMENTO BRESCIANO INIZIATIVE DI SOLIDARIETA o stvaranju jedne Ambasade lokalne demokratije u Zavidovićima - BiH.

Član 2.

Sa ovom odlukom upoznati inicijatora kao i predstavnike Administracije LA PROVINCIA DI BRESCIA, Administracija LA PROVINCIA DI CREMONA I COMUNA DI ALBA.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-111-32

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr.Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 3. i 7. Zakona o komunalnoj djelatnosti (Službeni list SRBH, broj 20/90) i člana 3. Statutarne odluke o organiziranju prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

O D L U K U

O KOMUNALNOM REDU I SANITARNOM MINIMUMU

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Odlukom o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (u daljem tekstu: Odluka) regulišu se prava, dužnosti i obaveze javnog preduzeća KP "Radnik" preduzeća, ustanova, samostalnih privrednika, MZ, Udruženja građana i građana u vezi sa održavanjem komunalne higijene, zelenila i komunalnih objekata i uređaja i propisuje način i uslove održavanje komunalnog reda na području općine Zavidovići, kao i sanitarni minimum za objekte u kojima se vrši proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i drugim sličnim objektima.

Član 2.

Pod održavanjem javne higijene podrazumijeva se čišćenje javnih saobraćajnih površina u naselju koje obuhvata prikupljanje, odvoženje, deponovanje i uništavanje otpadaka i padavina sa saobraćajnih površina, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina kao što su: parkovi, travnjaci, zelenilo uz saobraćajnice i zelene površine uz stambene zgrade, obale, rijeka i vodotoka, održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju koje obuhvata popravke i modernizaciju ulica, pločnika, trgova, objekata za javnu rasvjetu, vertikalne i horizontalne signalizacije i javna rasvjeta u naselju.

Član 3.

Pod javnim površinama u opštoj upotrebi u smislu ove odluke podrazumijevaju se: ulice, trotoari, trгови, parkirališta, igrališta, prilazi stambenim i poslovnim zgradama, prilazi industrijskim objektima, zelene i druge površine.

Javnim zelenilom u smislu ove odluke podrazumijevaju se: zelene površine u opštoj upotrebi, cvijetni rasadi i parkovi.

Član 4.

Komunalnim objektima i uređajima u smislu odredaba ove odluke, smatraju se oni objekti i uređaji koji svojom funkcijom služe za zadovoljavanje nužnih potreba građana, preduzeća, ustanova, samostalnih privrednika, kao što su: pijace, stočna i poljoprivredna, javna zelenila, parkovi, travnjaci, cvijetne aleje, ulice, dvorišta stambenih i poslovnih zgrada, vodovodi, kanalizacija, kupališta i javni ostali nužnici ili koji svojim postojanjem utiču na uljepšavanje grada ili na njegov izgled kao što su spomenici kulture, groblja, reklame, natpisi, plakati, oglasni i obavještenja, saobraćajni znaci, ograde i slično.

Član 5.

Održavanje komunalne higijene u gradu vrši javno preduzeće KP "Radnik" (u daljem tekstu: KP "Radnik"), a na osnovu programa koji sadrži objekt i kvalitet održavanja i obnavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

Vlasnici i korisnici stanova, poslovnih i drugih prostorija i objekata, dužni su održavati čistoću u dvorištima, vrtovima, krugovima preduzeća i drugim prostorima u vlastitoj upotrebi.

II - KOMUNALNA HIGIJENA U GRADU

Član 6.

Obavezno održavanje komunalne higijene u gradu omedjeno je granicom urbanog područja grada Zavidovići (katastarska općina Zavidovići - grad).

1. Održavanje javne čistoće

Član 7.

Pod održavanjem javne čistoće u gradu podrazumijeva se:

čišćenje, pranje i polijevanje javnih površina koje obuhvata: ulice, trotoare, staze, prelaze, parking-prostor, prostor oko stambenih i poslovnih zgrada, sportskih i zabavnih terena, parkovi, zelene i druge površine i objekti od javnog interesa,

- sakupljanje, odvoz i deponovanje smeća, industrijskih otpadaka, fekalija i drugih otpadnih materijala sa javnih površina iz domaćinstava, preduzeća i drugih organizacija i zajednica,

- organizovanje i održavanje javnih smetlišta, uništavanje otpadnih materija, pasa litalica, uklanjanje uginulih životinja i drugih specifičnih materija,

- odvoz i deponovanje zemlje i drugih otpadaka od građevinskog materijala sa gradilišta, šljake, neupotrebljive ambalaže i drugih glomaznih predmeta koji se smatraju redovnim smećem.

Član 8.

Na urbanom području grada Zavidovići ne mogu se organizovati cirkusne priredbe, igre sa životinjama i druge slične zabave.

Izuzetno od odredbe iz prethodnog stava, prijelazni Općinski načelnik kada ocijeni svrsishodnost održavanja takve zabave, može odobriti izdavanje odobrenja za organizovanje zabave, pod uslovima koje on odredi.

2. Čišćenje javnih površina

Član 9.

Izvodjači građevinskih radova dužni su preduzeti i sve potrebne mjere za održavanje čistoće na gradilištima i na javnim površinama oko gradilišta, a naročito:

1. izgraditi prilazne puteve od čvrstog materijala sa gradilišta do asfaltiranih površina, tako da se sa gradilišta ne iznosi blato i druga prljavština

2. snositi troškove čišćenja uličnih površina ispred gradilišta i to sve dotle dokle dopire rasturani materijal, odnosno dokle su zaprljane javne površine

3. pročistiti vodne jarkove i rešetke uličnih slivnika u blizini gradilišta radi slobodnog oticanja vode,

4. prilikom izvođenja radova iznad ulica staviti zaštitne skele i ogradnje koji sprečavaju prljanje javnih površina i obezbjeđuju zaštitu prolaznika,

5. obezbijediti transport građevinskih mašina na način kojim se ne šteti kolovoz, javne i zelene površine.

Član 10.

Prevoznici materijala koji se lako rasipa (šljunak, kamen, pijesak, smeće, piljevina, zemlja, šljaka i tečnost) dužni su svoje vozilo podesiti tako da se materijal koji preveze ne rasipa po javnim površinama, a točkove vozila prije odlaska na javne površine očistiti od blata i drugih prljavština.

Vozila kojima se vrše prevozi iz stava 1. ovog člana ne smiju se preтовarati na ulicama i drugim javnim površinama.

Član 11.

U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju objekta u gradu, pribaviće se saglasnost KP "Radnik" da su obezbijedjeni uslovi održavanja čistoće: javnih i zelenih površina oko gradilišta i na ulicama za vrijeme gradnje.

Član 12.

Putnička i teretna vozila mogu se kretati i okretati samo na kolovozima i drugim saobraćajnicama, a skretanje na obradjene i neobradjene površine nije dozvoljeno.

Zabranjeno je kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozilima na trotoarima.

Vozači koji postupe suprotno prethodnim stavovima dužni su snositi troš kove vanrednog čišćenja zaprljanih površina, odnosno naknaditi štetu učinjenu na površinama koje nisu određene za saobraćaj vozila.

Član 13.

Na javnim površinama je zabranjeno opravljavanje i pranje vozila i obavljanje zanatskih djelatnosti, rastezanje betonskog željeza, loženje vatre, klanje i pečenje i izvodjenje bilo kakvih drugih radova, kojim se prljaju te površine i ometa saobraćaj na njima ili narušava njihova osnovna namjena.

Član 14.

Na javne površine je zabranjeno bacanje papira i drugih otpadaka, izlijevanje otpadnih materija (vode fekalija), kao i vršenje drugih radova koji stvaraju nečistoću i zauzimanje javnih površina za smještaj robe, ambalaže, ogrevnog drveta i drugih stvari, osim kada za to postoje posebni razlozi i potrebe privremenog zauzimanja javnih površina.

Odobrenje za privremeno zauzimanje javnih površina izdaje općinski organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Član 15.

Gradjani, preduzeća, samostalni privrednici koji izvode radove na ulicama i drugim javnim površinama, dužni su obezbijediti da se zemlja i građevinski materijal ne ražnose po površinama van mjesta, a odmah po završetku radova izvršiti čišćenje i pranje površine koja je zaprljana.

Član 16.

Zabranjeno je na javnim površinama hranjenje ili napasanje stoke, kao i progon stoke u stadima.

Član 17.

U slučaju da gradjani, ili preduzeće, samostalni privrednici ne izvrši čišćenje i pranje zaprljane površine ili ne ukloni druge smetnje koje utiču na normalnu upotrebu javne površine, taj posao obaviće KP "Radnik" na teret gradjana, preduzeća, samostalnog privrednika na osnovu posebnog naloga nadležne inspekcije.

KP "Radnik" izvršiće radove iz prethodnog stava ako gradjanin, preduzeće i samostalni privrednik ne izvrši svoju obavezu u roku kojeg odredi nadležna inspekcija.

Član 18.

Čišćenje ulica i trotoara vrši se, u pravilu, u vrijeme kada je najmanji saobraćaj vozila i pješaka, osim u slučajevima kada je to potrebno radi uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda.

Čišćenje pijaćnih prostora, kao i ulaza u sportske objekte, bioskope i sl. vrši se odmah po završetku rada u tim objektima.

Član 19.

Ulični prodavači srećaka, čestitiki i sl. dužni su obezbijediti odgovarajuće posude za prikupljanje otpadaka od artikala koje prodaju, a odmah po završetku posla očistiti i po potrebi oprati javne površine koje su zaprljane.

U slučaju neizvršenja obaveze iz prethodnog stava primjenjuje se odredba čl. 17. odluke.

Član 20.

Na javnim površinama, koje su date na upravljanje i korišćenje pojedinim preduzećima, ustanovama, samostalnim privrednicima i drugim fizičkim licima za obavljanje njihove djelatnosti, čistoću održavaju u vlastitoj režiji.

Preduzeća, ustanove, samostalni privrednici i druga fizička lica dužni su održavati čistu i druge površine ako se prljaju vršenjem njihove djelatnosti.

Član 21.

Čišćenje javnih površina iz člana 6. ove odluke vrši se prema utvrđenoj dinamici u skladu sa intenzitetom prljanja pojedinih površina.

Dinamiku čišćenja površina i objekata u opštoj upotrebi utvrđuje (KP "Rad" a za ostale površine i objekte njihovi vlasnici, odnosno korisnici.

Član 22.

Asfaltirane i druge javne površine moraju se prati u skladu sa intenzitetom njihovog prljanja.

Pranje ulica i drugih javnih površina vrši se po pravilu noću u vremenu od 21 do 5 sati. Izvan ovog vremena smije se izvršiti pranje samo po dozvoli komunalne inspekcije i u slučajevima kada vremenske prilike ne dozvoljavaju rad noću ili kada zato postoje drugi opravdani razlozi.

Član 23.

O čišćenju snijega i leda sa površina u opštoj upotrebi brine (KP "Radnik" u skladu sa programom organizovanja zimske službe u gradu.

Gradjani, preduzeća, ustanove, samostalni privrednici i druga fizička lica vrše čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa površina koje pripadaju njihovim objektima, bez obzira na debljinu snježnog pokrivača i poledice.

Za vrijeme većih sniježnih padavina očišćeni snijeg i led KP "Radnik" je dužan pokupiti i odvesti na mjesto koje odredi nadležna inspekcija, a u slučaju poledice, javne saobraćajne površine moraju se još i posuti odgovarajućim sredstvom.

3. Prikupljanje, deponovanje i odvoz smeća

Član 24.

Smećem u smislu ove odluke smatraju se sve otpadne materije koje nastaju kao posljedica uobičajenog korištenja površina i objekata u opštoj upotrebi, stambenih, poslovnih i drugih objekata i pripadajućeg zemljišta koje ne služi za poljoprivredne namjene.

Član 25.

Smećem na javnim površinama i objektima u opštoj upotrebi smatraju se sve otpadne materije koje se stvaraju kao posljedice zbivanja i ponašanja na tim površinama i objektima i prirodnih procesa koji nastaju usljed klimatskih okolnosti.

Član 26.

Kućnim smećem smatraju se sve otpadne materije koje se stvaraju u stano- vima i poslovnim prostorijama, preduzeća, ustanova, samostalnih privrednika i gradj- koje se po svojoj veličini i obimu mogu odlagati u propisane posude za privremeno deponovanje smeća (kesani, kontejneri).

Pod kućnim smećem iz prethodnog stava podrazumijeva se i dotrajali kućni namještaj, kućanski aparati i dijelovi sanitarnih uređaja.

Deponovanje smeća iz prethodnog stava vrši se na prostoru koji je privremeno za to odredjen.

Član 27.

Industrijskim otpacima smatraju se otpaci koji nastaju u procesu proizvo- dnje i prerade.

Član 28.

Glomaznim otpacima smatraju se predmeti i materijali kao što su: razni otpaci zanatske i kućne radinosti, šljaka, otpaci građevinskog materijala, dotrajalna motorna vozila i njihovi dijelovi, te otpaci organskog porijekla iz poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva i slično.

Član 29.

Specifičnim otpadnim materijalima smatraju se otpaci koji nastaju u zdravstvenim, veterinarskim i sličnim radnim organizacijama.

Član 30.

Prikupljanje, odvoženje, deponovanje i uništavanje smeća, industrijskih otpadaka, glomaznih otpadaka i specifičnog otpadnog materijala obavlja KP "Radnik".

Privremeno deponovanje smeća iz prethodnog stava vrši se u specijalne zatvorene posude većeg kapaciteta (kontejnera, kesoni) koji se lociraju na mjestima gdje ne ometaju saobraćaj, vozila i pješaka i ne umanjuju estetski izgled okoline.

Zabranjeno je preduzećima, ustanovama, samostanim privrednicima i fizičkim licima deponovanje smeća, industrijskih i drugih otpadaka u posude iz prethodnog stava.

Član 31.

Prikupljanje i privremeno deponovanje kućnog smeća vrše građani i preduzeća, ustanove, samostalni privrednici u za to specijalne zatvorene i tipizirane posude, odnosno u druge odgovarajuće posude.

Član 32.

Posude za kućno smeće drže se na mjestima koja su za to izgrađena ili predviđena investiciono-tehničkom dokumentacijom za izgradnju objekata.

Lokaciju kontejnera za kućno smeće za objekte kod kojih to pitanje nije riješeno na način iz prethodnog stava, određuje KP "Radnik" uz saglasnost komunalne inspekcije.

Kontejnere za kućno smeće moraju se locirati i držati na mjestima koja su pristupačna i malo uočljiva i da svojim postojanjem i položajem ne umanjuju estetski izgled okoline i ne ometaju normalno korišćenje ostalih objekata.

KP "Radnik" je obavezan da posude za smeće (kesone, kontejnere) redovno čisti, pere i povremeno (najmanje jednom mjesečno) vrši tekuću dezinfekciju.

Član 33.

Urbanistička saglasnost za izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju dogradnju postojećih objekata u Zavidovićima sadrži i uslove izgradnje uredjege za prikupljanje i privremeno deponovanje smeća, koji se utvrđuju uz saglasnost KP "Radnik".

Neće se izdati odobrenje za gradjenje ukoliko investiciono-tehničkom dokumentacijom nije predviđena izgradnja prostora iz prethodnog člana, odnosno neće se izdati upotrebna dozvola ukoliko pomenuti prostori nisu izgrađeni.

Nadležni inspekcijski organi dužni su prilikom utvrđivanja uslova za otvaranje i početak rada novih poslovnih prostorija utvrditi da li su obezbjeđeni svi potrebni uslovi za sakupljanje otpadaka. U slučaju da takvi uslovi nisu ispunjeni neće se dozvoliti početak rada.

Član 34.

U kontejner za kućne smeće, kao i u posude za sakupljanje smeća sa svih površina zabranjeno je bacanje industrijskih glomaznih otpadaka i tečnosti različitih, otvornih, eksplozivnih i zapaljivih materijala i uginulih životinja i predmeta od metala izuzev konzervi i slično.

Predmeti i materije iz prethodnog stava deponuju se i uništavaju na posebnim mjestima i po posebnom postupku uz saglasnost nadležne inspekcije.

Član 35.

Zabranjeno je prekopavanje, prebiranje i rasipanje smeća iz posuda za privremeno deponovanje smeća i na javnim smetljištima.

Zabranjeno je paljenje smeća u posudama ili na javnim površinama koje nemaju karakter poljoprivrednog zemljišta. Na javnim površinama građani su dužni otpatke stavljati u za to određene posude.

Član 36.

Kontejnere za privremeno deponovanje smeća za novoizgrađene stanove i poslovni prostor nabavlja investitor i predaje ih na upravljanje KP "Radnik".

Za društvene stanove koji nemaju posude za privremeno deponovanje smeća ili nemaju odgovarajućih posuda, nabavku posuda vrši KP "Radnik". Za individualne stambene zgrade i poslovne prostorije, nabavku posuda vrši vlasnik zgrade odnosno poslovne prostorije.

Zamjena posuda za privremeno deponovanje smeća pada na teret KP "Radnik".

Nabavka priručnih posuda za prikupljanje otpadaka na javno-saobraćajnim površinama i parkovima pada na teret KP "Radnik".

Član 37.

Obavezno je odvoziti smeće sa javnih površina i kućne smeće najmanje tri puta sedmično, a po potrebi i češće, ili po zahtjevu nadležne inspekcije.

Odvoz smeća iz prethodnog stava vrši KP "Radnik" specijalnim sabirnim vozilima.

Izuzetno, iz dijelova grada i iz preduzeća, ustanova, gdje je pristup sabirnim vozilima nemoguć, smeće se može odvoziti i drugim vozilima, podešenim za taj posao, tako da se spriječi rasipanje tereta.

Član 38.

Pri iznošenju kućnog smeća i otpadaka mora se naročito voditi računa da se u zgradi i pred zgradom smeće i otpaci ne rasipaju, ne podiže prašina, ne širi smrad i ne stvara lupa, kao i da se ne prljaju i ne oštećuju prostorije i površine u kojima se nalaze sudovi za smeće i otpatke ili kroz koje se smeće i otpaci iznose.

Poslije iznošenja otpadaka prostor oko posuda i ulični prostor moraju se očistiti. Radnici koji utovaraju smeće u vozila dužni su posude iznositi i vraćati ih natrag na njihovo stalno mjesto i za sobom zatvarati vrata ako postoje.

Član 39.

Odvoz kućnog smeća obavezan je za sve vlasnike i korisnike stambenog i poslovnog prostora lociranog na području iz člana 6, ove odluke, a KP "Radnik" je obavezan i odgovoran za blagovremeno i kvalitetno vršenje odvoza smeća.

Član 40.

Odvoz industrijskih i glomaznih otpadaka iz člana 27. i 28. ove odluke vrši se na mjesto i po uslovima koje odredi organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Ukoliko se deponovanje otpadaka iz prethodnog stava vrši na smetljištu kojim upravlja KP "Radnik" deponovanje se može vršiti samo pod uslovima i na način koje odredi ovaj KP "Radnik".

Odvoz svih otpadaka izuzev industrijskih vrši KP "Radnik".

Član 41.

Trajno deponovanje smeća iz domaćinstva, preduzeća, poslovnih prostorija, ustanova, javnih površina, vrši se na javnim smetljištima u skladu sa urbanističkim i sanitarno-higijenskim i drugim propisima.

Organizovanje, upravljanje i održavanje javnih smetljišta u nadležnost je KP "Radnik".

Na javnim smetljištima je zabranjen pristup i boravak neovlašćenih lica.

Član 42.

Način korištenja i uređivanja javnih smetljišta kontroliše općinski organ uprave nadležan za komunalne poslove i nadležna inspekcija.

Ovi organi su naročito dužni:

1. da odredjuju površinu i druga fizičke osobine javnih smetljišta,
2. da odredjuju mjesta na javnim smetljištima gdje se može deponovati određena vrsta smeća,
3. da paze na upotrebu objekata i površina u okolini javnih smetljišta,
4. da se staraju o održavanju rokova za uništavanje zaraznih klica pomoću specijalnih sredstava (dezinfekcija) i za sistemsko uništavanje štakora, miševa i poljskih štetočina (deratizacija) javnih smetljišta kao i o upotrebi materijala za ove poslove,
5. da naredbe zatvaranje javnih smetljišta ako zajednički nadju da javno smetljište iz zdravstvenih i drugih razloga više ne može koristiti i da odrede novu lokaciju,
6. da vrše druge poslove koji su u vezi sa režimom rada na javnom smetljištu.

Član 43.

Infektivni i potencijalno kontaminirani materijali, biološki konfiskati i slični materijali koji nastaju u zdravstvenim i veterinarskim organizacijama i klaonicama ne mogu se deponovati na javnim smetljištima.

Uništavanje materija iz prethodnog stava vrše preduzeća i ustanove kod kojih nastaju ti otpaci spaljivanjem ili na drugi način koji zadovoljava zahtjevima zaštite čovjekove okoline.

Član 44.

Fekalije i druge otpadne vode po pravilu ispuštaju se u javnu kanalizaciju. Ako u ulici ili naselju nema kanalizacije, fekalije i druge otpadne vode moraju se ispuštati u septičke jame koje se grade u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti.

Zabranjeno je ispuštanje fekalija na zemljišta koja se koriste u poljoprivredne i druge svrhe, a koja se nalaze na području grada.

Član 45.

Čišćenje septičkih jama i odvoz fekalija vrši se samo noću u vremenu od 22 do 5 časova. Odvoz fekalija vrši se u posebnim kolima - cisternama.

Čišćenje septičkih jama i odvoz fekalija može se vršiti u drugo vrijeme ako KP "Radnik" koja obavlja te poslove ima specijalnu opremu za te poslove.

Član 46.

Čišćenje septičkih jama vrši se po dogovoru korisnika usluga i KP "Radnik" koja upravlja gradskim vodovodom i kanalizacijom.

Imalac septičke jame dužan je da prijavi čišćenje KP "Radniku" kad se jama napuni do dvije trećine od ukupne svoje zapremine.

Član 47.

Leševi životinja moraju se u najkraćem roku odstraniti sa javnih i drugih površina.

Odvoz i zakopavanje leševa životinja iz grada vrši KP "Radnik" na način utvrdjen ovom odlukom.

Član 48.

Leševi životinja uginulih ili ubijenih zbog zaraze moraju se zato na određenom mjestu spaliti, a prostorije i predmeti koji su bili izloženi zagadjenju moraju se dezinficirati.

Član 49.

Zakopavanje leševa životinja obavezno se vrši u jamu dubine određene posebnim propisima, uz prethodnu dezinfekciju leša, a poslije zatrpavanja vrši se dezinfekcija površine jame.

Član 50.

Korisnici ili vlasnici uginulih životinja u gradskom naselju kao i drugi građani koji zapaze leš životinja na javnim mjestima, dužni su da to odmah prijave KP "Radnik".

Član 51.

KP "Radnik" dužan je organizovati i vršiti poslove oko uništavanja pačulalica u naseljenim mjestima.

Poslovi iz prethodnog stava mogu se povjeriti i specijalizovanim organizacijama ili pojedincima koji raspolažu odgovarajućom opremom za obavljanje kafeterijskih poslova.

Član 52.

Lica koja rade na čišćenju javnih površina i odvoza smeća i drugih nečistih materija moraju imati odgovarajuću zaštitnu odjeću i obuću uobičajenu u komunalnim djelatnostima.

Vozila KP "Radnik" koja rade na održavanju komunalne higijene, moraju biti obilježena odgovarajućim oznakama koje su uobičajene ili propisane za komunalnu oblast.

4. Držanje životinja

Član 53.

Na užem urbanom području grada bezuslovno je zabranjeno držanje stoke i peradi.

Bezuslovna zabrana držanja stoke, pasa i peradi izvan grada odnosi se na sva dvorišta objekata u kojima se vrše javni poslovi ili okuplja veći broj građana, a naročito zdravstvenih ustanova, škola i drugih objekata od opšteg interesa kao i na podrumske i poslovne prostorije.

Držanje luksuznih životinja i ptica u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama dozvoljeno je pod uslovom da se ne remeti javni red i mir ostalih građana i korisnika poslovnog prostora i ako to nije protivno higijensko-sanitarnim propisima.

Član 54.

Izuzetno od odredaba prethodnog člana, do stvaranja određenih uslova, dozvoljeno je držanje stoke, pasa i peradi izvan užeg područja grada.

Uže područje grada u smislu stava 1. ovog člana obuhvata površinu koje su određene Urbanističkim planom grada Zavidovića.

Član 55.

Izvan užeg područja grada držanje stoke, pasa i peradi dozvoljeno je pod slijedećim uslovima:

1. da postoji ograđeno dvorište odvojeno od ulice i drugih zgrada,
2. da za smještaj stoke, pasa i peradi postoji posebno izgrađena prostorija udaljena od stambenih zgrada, puta i vodnog objekta najmanje 30 metara,
3. da je prostorija u kojoj je smještena stoka priključena kanalom na septičku jamu,
4. štale i slivnici moraju imati jame za djubrišta izgrađene od betona ili cigle fugovane u cementnom malteru,
5. da se redovno vrši čišćenje i pranje gospodarskih objekata, a posebno i dezinfekcija, deratizacija i deratizacija,
6. dokaz o veterinarskom pregledu.

Član 56.

Staje i stajska djubrišta moraju biti izgrađena od tvrdog građevinskog materijala i fugovana. Uz djubrište mora se izgraditi nepropusna djubrišna jama (osobnica) na udaljenosti od puta i vodnih objekata najmanje 20 metara, što se uvrđuje urbanističko-tehničkim uslovima (UTU).

III- JAVNO ZELENILO

Član 57.

Javnim zelenilom u smislu određaba ove odluke smatraju se javne površine sadjene drvećem, cvijećem, travom i drugim zasadima, koje služe za odmor, rekreaciju ili za uljepšavanje izgleda grada ili pojedinih objekata.

Član 58.

Javne površine namijenjene za uređenje zelenila određuju se urbanističkim rješenjem a primjene namjena tih površina mogu se odobriti samo u skladu sa urbanističkim rješenjem ili ovom odlukom.

O promjeni namjene iz prethodnog stava odlučuje prejelazno Općinskog vijeća na prijedlog organa nadležnog za poslove urbanizma.

Član 59.

Odobrenje za izgradnju stambenih, poslovnih i drugih objekata ne može se izdati investitoru ako nema izgrađen i odobren projekat za uređenje zelenila oko objekta.

1. Parkovi

Član 60.

Parkovi se izgrađuju na mjestima određenih urbanističkih rješenja i zasadjuju se određenom vrstom biljaka koje odgovaraju funkcionalnom i estetskom izgledu kraja ili glavnih objekata. Urbanistička rješenja o vrsti bilja obavezna su, a može se dati odobrenje za njihovu izmjenu samo uz pribavljenu saglasnost organa nadležnog za poslove urbanizma.

Član 61.

Uređenje parkova vrši se po oštima pravilima arhitekture gradjevinarstva i hortikulture.

Član 62.

Pri projektovanju parka, projektant je dužan da, pored urbanističkih rješenja, u projektu unese i sva što je potrebno da bi park mogao da se koristi, prema svojoj namjeni.

U parkovima moraju biti izgrađene glavne staze za šetnju, pristupne staze, sredstva za odvodjavanje, plato za okupljanje većeg broja ljudi i osvjetljenje, a mogu biti izgrađeni i drugi objekti koji doprinose ljepšem izgledu parka.

Član 63.

U parkovima se postavljaju klupe, stolice, korpe, kantice za otpatke, uređaji za igru djece i slični objekti, kao i izgrađene fontane (česme), vodoskoci i spomenici. U parkovima se mogu izlagati i razna djela umjetničke, istorijske i slične vrijednosti.

Član 64.

Korisnici parkova dužni su se pridržavati režima upotrebe parkova i poštovati natpise i obavještenja kojima se u parkovima objavljuju određena upozorenja.

Samo na platoima ili na zato određenim mjestima u javnom zelenilu može se okupljati organizovana grupa ljudi u cilju organizovanja društvenih aktivnosti (proslave dječijih praznika, raznih drugih prigodnih svečanosti i sl.).

Odobrenje za bilo kakve namjensko korištenje parka i za bilo kakvo postavljanje stalnih ili privremenih objekata u cilju izložbe, reklame ili prodaje bilo kakvih proizvoda izdaje opštinski organ.

2. Drvoredi

Član 65.

Drvoredi se uređuju na trotoarima, skverovima i drugim javnim površinama.

Član 66.

Drvoredi moraju biti postavljeni na način koji odgovara mjestu, a ne smije biti postavljen ispred ulaza u dvorište, garaže ili druge objekte u koje se ulazi vozilima, na raskrsnicama gdje bi ugrozilo bezbjednost saobraćaja kao i na trotoarima ukoliko ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Član 67.

Drvo iz drvoreda se može ukloniti samo iz odredjenih razloga i to: zbog starosti, trulosti, zbog izdizanja trotoara ili temelja drugih objekata, zbog ugrožavanja sigurnosti drugih dijelova objekata, zbog sigurnosti saobraćaja, radi postavljanja električnih, vodovodnih, kanalizacionih, telefonsko-telegrafskih i drugih uređaja i instalacija.

Dozvolu za uklanjanje drveća iz drvoreda izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove komunalne inspekcije.

Član 68.

Određbe ove odluke o parkovima shodno će se primjenjivati i na drvorede.

3. Travnjaci i cvijetne aleje

Član 69.

Na odredjenim javnim površinama može se uređivati zelenilo pod uslovima propisanim ovom odlukom.

Gradjani, preduzeća, ustanove, samostalni privrednici oko čijih se objekata nalaze dvorišta ili slobodni prostori, dužni su se ulične strane objekata izvršiti odgovarajuća hortikultura uređenja tih prostora, održavati ih i obnavljati u cilju poboljšanja estetskog izgleda grada uz pribavljanje saglasnosti o vrsti zasađa.

Član 70.

Trava, cvijeće i ostalo nisko bilje može se saditi na skverovima ukoliko nisu oni predvidjeni za kretanje pješaka, na trotoarima ukoliko su širi od šest metara, po sredini kolovoza ako se kolovoz izgrađuje sa jednosmjernim trakama i oko spomenika, ukoliko to ne ugrožava saobraćaj ili te površine ne služe za kretanje pješaka.

Član 71.

Uređenje travnjaka i cvjetnih aleja vrši se prema posebno izgrađenim projektima i pravilima hortikulture, a izbor biljaka se vrši u skladu sa klimatskim uslovima i okolnim ambijentima.

Član 72.

KP "Radnik" ili drugo preduzeće kojem je povjereno održavanje i uređenje zelenila odobriće uklanjanje dijela travnjaka ili cvijetne aleje samo ako je to potrebno radi izgradnje drugih objekata prema urbanističkom rješenju.

Član 73.

Određbe ove odluke o parkovima shodno će se primjenjivati na travnjake, skverove i cvjetne aleje.

4. Zaštita javnog zelenila

Član 74.

Investitori objekata dužni su neposredno ili preko izvodjača radova zaštititi javno zelenilo od uništavanja do koga bi došlo prilikom izgradnje tih objekata.

Ako se zelenilo nikakvim sredstvima ne može zaštititi, investitor može u zelene površine unositi razni materijal ili prolaziti preko njih, ali je dužan po završetku objekta urediti ili obnoviti zelenilo onako kako je ono bilo prije otpočevanja izgradnje.

Član 75.

U obavljanju svoje poslovne djelatnosti i drugih poslova preduzeća, ustanove, samostalni privrednici, i građani dužni su čuvati zelenilo od oštećenja.

KP "Radnik" će da naplati štetu pričinjenu javnom zelenilu od građana, preduzeća, ustanova, samostalnih privrednika iz tih sredstava izvršiti obnavljanje oštećenog sadnog materijala.

Član 76.

Na javnim površinama uredjenim zelenilom nije dozvoljeno:

1. oštećenje ili uništenje biljaka,
2. kresanje drveća bez odobrenja, košenje trave, vadjenje i uklanjanje sadnica, branje plodova i sjemena,
3. lomljenje drveća, kidanje cvijeća i čupanje trave,
4. kretanje van staze,
5. isticanje raznih objava i obavještenja na drveću u drugim objektima u parkovima,
6. rezanje, lomljenje i druga oštećenja na objektima u parkovima,
7. ležanje, sjedenje i objedovanje na zelenim površinama,
8. bacanje bilo kakvih otpadaka na zelene površine i,
9. penjanje na stabla.

Član 77.

Zabranjeno je kretanje vozila parkovima i drugim zelenim površinama, parkiranje motornih vozila i kampiranje u cilju odmora i prenoćišta.

IV - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA

Član 78.

O izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i korišćenju javnih površina i drugih komunalnih objekata stara se KP "Radnik" ukoliko ovom odlukom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Javne površine ili objekti izgradjeni ili uredjeni za određenu namjenu povjeravaju se na održavanje, upravljanje i korišćenje KP "Radnik" i drugim preduzećima. Odnos između KP "Radnik" i preduzeća utvrđuje se ugovorom.

KP "Radnik" i drugo preduzeće iz prethodnog stava ne može promijeniti režim upotrebe javne površine ili objekata.

Naknade koje se u vidu takse naplaćuju od korisnika javnih površina i drugih javnih komunalnih objekata, koriste se za njihovo održavanje i unapređenje.

Član 79.

Ulice, trgovi, skverovi, nadzemne i podzemne instalacije i drugi objekti grade se po propisima iz oblasti gradjevinarstva ako ovom odlukom ili urbanističkim rješenjem nije drugačije određeno.

Član 80.

Svaka novoizgradjena ili rekonstruisana ulica mora prethodno biti opremljena podzemnim instalacijama i uredjajima.

U ulicama koje nisu snabdjevene instalacijama i drugim podzemnim uredjajima, izgradnja svih podzemnih instalacija i uredjaja vrši se istovremeno kako bi se izbjeglo pojedinačno i naizmjenično raskopavanje uredjenih površina.

Član 81.

Stubovi i druga postrojenja za svjetiljke postavljaju se prema urbanističkim rješenjima.

Posude sa dekorativnim zelenilom postavljaju se u ulicama čiji su trotoari širi od 6 metara, na kolovozima ako se, time, ne ugrožava saobraćaj i ako se time ne otežava skretanje vozila na pravac kretanja, kao i na drugim mjestima ako se time ne otežava estetski izgled grada.

Član 82.

Okolo stambenih zgrada u gradu ne mogu se podizati ograde, izuzev ograde čije postavljanje zahtijeva odobrenje organ nadležan za poslove gradjevinarstva.

Postojeće ograde koje su podignute prije stupanja na snagu ove odluke, imaju se usaglasiti sa urbanističkim zahtjevima.

Ograde čije se postojanje ne može usaglasiti sa urbanističkim zahtjevima, moraju se srušiti.

Organ nadležan za poslove urbanizma u odobrenju mora obavezno naznačiti do koje visine se može dozvoliti podizanje ograde i kakvi su njeni osnovni estetski elementi.

Odobrenje za podizanje ili izradu ograde izdaje organ nadležan za poslove gradjevinarstva.

Član 83.

Industrijski i drugi objekti čija namjena zahtijeva ograđivanje, mogu podizati ogradu prema posebnoj projektnoj dokumentaciji koja mora biti usaglašena sa urbanističkim rješenjem.

Član 84.

Telefonske govornice, gradski časovnici, parking časovnici i slični uredjaji izgrađuju se prema odgovarajućim standardima, normativima i propisima, a u skladu sa urbanističkim rješenjem.

Član 85.

Pijaca poljoprivrednih i drugih proizvoda (u daljem tekstu pijaca) treba biti smještena na mjestu koje je pristupačno potrošačima.

Pijaca mora biti ograđena a plato asfaltiran. Po završetku pijačnog rada, pijaca se mora isti dan temeljito očistiti i šmrkovima oprati, a smeće odvesti na za to određeno mjesto.

Član 86.

Prateći objekti: magacin, kancelarija, prostorija za vage, portirnica i drugi izgrađeni objekti u pijačnom krugu, moraju se održavati uvijek u čistom stanju. Na pijaci mora postojati česma sa dovoljnim brojem slavina sa tekućom pitkom vodom, hidrant za gašenje požara i pranje pijačnog prostora kao i higijenski javni nužnik sa određenim brojem kabina i pisuara, a u predprostoru lavabo i pribor za pranje ruku. Na kabinama nužnika moraju biti oznake ženski i muški WC.

Član 87.

Pijaca mora da ima slijedeće odjele:

- a) odjel za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda i zaklane živine,
- b) odjel za prodaju voća, povrća i cvijeća,
- c) odjel za prodaju zanatskih i drugih proizvoda i kućne radinosti.

Na svim odjelima stolovi moraju biti betonski, a na odjelu za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda i zaklane živine i natkriveni i zatvoreni.

Na odjelu za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda prodavači moraju nositi bijele kećelje i podlaktice koji se čuvaju u za to određenoj prostoriji u pijačnom upravu.

Član 88.

Kiosci, pokretne tezge (stolovi) i slični objekti koji služe za obavljanje određenih djelatnosti, mogu se po odredbama ove odluke, postavljati na javnim površinama, samo po odobrenju koje izdaje organ nadležan za komunalne poslove, uz prethodno pribavljenu urbanističku saglasnost.

Objekti iz prethodnog stava postavljaju se tako da svojim položajem mogu u potpunosti da odgovaraju svojoj namjeni.

Član 89.

Manji objekti koji uvijek moraju biti lako pokretni i na kojim se prodaju srećke, razglednice, čestitke, knjige i drugi predmeti mogu se postavljati i na trotoarima, ali se mora voditi računa o nesmetanom kretanju pješaka.

Sanduci za čišćenje obuće, vaze za mjerenje i naprave za oštrenje mogu biti postavljeni tako da ne utiču na funkcionalnost javne površine.

Objekti i prostor za okupljanje nosača i drugih lica koji obavljaju razne usluge, mogu se postavljati, odnosno odrediti na mjestu koje odredi organ nadležan za komunalne poslove uz prethodno pribavljenu urbanističku saglasnost.

Član 90.

Pokretne tezge na kojima se prodaju roba u dane prigodnih svečanosti (danima knjige i sl.), ili u određenim danima (sportske priredbe, festivali i sl.) mogu ostati na određenom mjestu samo za vrijeme tih dana.

Odobrenje za postavljanje tih tezgi izdaje organ nadležan za komunalne poslove.

Član 91.

Objekti mogu ostati na određenom mjestu samo koliko je to predviđeno u odobrenju za postavljanje. Po isteku tog roka, korisnik objekta dužan je da ga ukloni u roku od tri dana ili da u tom roku traži produženje odobrenja.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja produžiće rok i odrediti novi ako nadje da lokacija objekta ispunjava sve uslove predviđene ovom odlukom.

Organ nadležan za komunalne poslove može narediti uklanjanje objekta i prije isteka određenog roka i to samo iz zdravstvenih i higijenskih uslova zbog provodjenja urbanističkog plana.

U cilju održavanja određenih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, ovi objekti se mogu privremeno ukloniti, što će se posebno naglasiti u odobrenju za postavljanje. Privremeno uklanjanje ne može biti duže od pet dana.

Član 92.

Vlasnici ugostiteljskih objekata mogu ispred svojih lokala kao i na javnim površinama postavljati stolove. Mjesto gdje su stolovi postavljeni može biti ogradjeno pokretnom ogradom od materijala kojim se ne može nanijeti povreda prolaznicima, visine do jednog metra i obojena. Između stolova mora biti ostavljen dovoljan prolaz za pješake.

Sezonsko odobrenje za zauzimanje javne površine za postavljanje stolova izdaje općinski organ nadležan za komunalne poslove na osnovu urbanističke saglasnosti i dokaza o uplati naknade za zauzimanje javne površine.

Naknada za prvu "A" zonu iznosi	4,00 DM po 1 m ²
Naknada za prvu "B" zonu iznosi	3,00 DM po 1 m ²
Naknada za drugu zonu iznosi	2,00 DM po 1 m ²
Naknada za treću zonu iznosi	1,00 DM po 1 m ²

Mjesečna naknada se uplaćuje u dinarskom iznosu po srednjem kursu DM na dan uplate.

2. Izgradnja i održavanje nužnika

Član 93.

Svako domaćinstvo mora imati izgradjen higijenski nužnik u građevinskoj cjelini.

Higijenski nužnik mora biti priključen na vodovod i kanalizaciju a gdje su uslovi ne dozvoljavaju mora biti priključen na propisno izgradjenu dvokomornu septičku jamu bez ispuštanja fekalija.

Vanjski nužnici moraju biti priključeni na dvokomornu septičku jamu bez izlivanja i imati izgradjenu kućicu od čvrstog materijala.

Domaćinstva koja imaju nužnik u sklopu stambenog objekta ne mogu graditi a ni posjedovati vanjski nužnik.

Član 94.

Svaki objekat javnog značaja mora imati higijenski nužnik sa odvojenim kabinama sa predprostorom za muške i ženske osobe, izgradjen po odredbama iz prethodnog člana.

Član 95.

Javni nužnici se lociraju u skladu sa urbanističkim planom.

O izgradnji i rekonstrukciji javnih nužnika stara se KP "Radnik".

Javni nužnici moraju biti izgradjeni po higijenskim zahtjevima sa dovoljnim brojem kabina i prostorom za pisoar sa posebnim ulazom za muškarce i žene.

Ovi nužnici moraju biti opremljeni najnužnijom opremom koja zadovoljava njihovu namjenu, a moraju biti otvoreni do 5-23 časa.

Član 96.

O održavanju i upotrebi javnih nužnika stara se KP "Radnik" koje je ujedno i ovlašteno da utvrdi visinu naknade za korištenje nužnika.

Održavanje javnih nužnika može se povjeriti i odredjenim gradjanima pod uslovima utvrdjenim ugovorom.

Član 97.

Na građevinskim i drugim radilištima obavezno se grade nužnici sa zatvorenom nužničkom kućicom i nužničkom jamom.

Nužničku jamu iz prethodnog stava treba zatrpati sa zemljom čim se napuni do 2/3, a okolinu dezinficirati klorom, a potom iskopati novu jamu ili postojeću očistiti na higijenski način.

3. Raskopavanje javnih površina

Član 98.

Javne površine mogu se raskopavati radi postavljanja ili snimanja podzemnih instalacija i objekata ili radi njihovog održavanja i rekonstrukcije.

Raskopavanje i opravku javnih površina mogu vršiti samo KP "Radnik" ovlaštena preduzeća koja izgradjuju ili održavaju javne površine i podzemne instalacije i uređjaje.

Gradjani i gradjanska pravna lica ne mogu ni pod kakvim okolnostima vršiti raskopavanje javnih površina.

Član 99.

Odobrenje za raskopavanje javnih površina u cilju izgradnje ili rekonstrukcije tih površina, podzemnih instalacija i uređjaja ili drugih objekata, izdaje općinski organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Ukoliko se radovi na izgradnji ili rekonstrukciji ne mogu izvršiti u odredjenom roku, investitor je dužan da zatraži produženje roka.

Izuzetno, prilikom pucanja vodovodnih cijevi raskopavanje javnih površina vršiće se bez odobrenja, s tim da se naknadno pribavi odobrenje od organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Član 100.

Pri raskopavanju javnih površina izvodjač radova je dužan da gradilište obezbijedi na pogodan način. Gradilište mora biti obilježeno potrebnim saobraćajnim znakovima, a ako se radovi izvode na ulicama koje predstavljaju dio javnog puta, saobraćajni znakovi koji upozoravaju da se na njima vrše radovi, moraju biti postavljeni na propisanom rastojanju od gradilišta, sa upozorenjem na laganu i pažljivu vožnju, za korištenje druge ulice, smjer kretanja, zaustavljanje i slično. Gradilište mora biti osvijetljeno potrebnim svjetlosnim signalima, a ako se pri raskopavanju trotoara osvetljenje mora biti pojačano.

Član 101.

Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje pri raskopavanju kao i gradjevinski materijal koji služi za izgradnju podzemnog ili nadzemnog objekta, mora se deponovati samo sa jedne strane trotoara ili kolovoza i ne smije biti u rasutom stanju, a materijal koji po svojoj prirodi može da nanese povrede ili štetu prolaznicima ili vozilima, mora biti posebno obezbjedjen.

Član 102.

Raskopavanje kolovoza po širini, mora se vršiti u etapama tako da jedna strana kolovoza bude uvijek slobodna za saobraćaj.

Ukoliko se radovi ne mogu izvesti na ovaj način, izvodjač radova je dužan da ulicu zatvori i da obavi radove u roku predviđenom u odobrenju za raskopavanje.

Ukoliko se raskopavanje trotoara vrši prosijećanjem po širini, izvodjač radova je dužan da pogodnim sredstvima obezbijedi prelaz preko iskopa.

Član 103.

Izvodjač radova je dužan da, pored obezbjedjenja gradilišta, obezbijedi nesmetani prilaz prodavnicama, garažama i pješačkim prelazima, a u svakom slučaju da na više mjesta ostavi pogodan prolaz i pristup zgradama.

Član 104.

Radovi na raskopavanju i na opravci raskopanih javnih površina moraju biti hitni i izvedeni tako da ne ometaju saobraćaj.

Radovi se moraju izvoditi po svim tehničkim normativima i standardima koji važe u gradjevinarstvu, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju ulica i puteva.

Izvodjač radova je dužan da se pridržava odobrenja za raskopavanje i da na drugi način obezbijedi sve što je potrebno da se iskopavanjem i popravka izvrši što manjim zadržavanjem saobraćaja vozila i pješaka i da se obezbijedi njihova bezbjednost.

Član 105.

KP "Radnik", ovlaštena preduzeća koja su raskopavala i opravila javnu površinu dužna su da tu površinu održava dvije godine od završetka opravke.

Po isteku roka iz prethodnog stava, organ koji je dao odobrenje za raskopavanje utvrdiće stanje površine koja je bila raskopana i odrediti da se uočeni nedostaci otklone.

Član 106.

Pri izgradnji novih ulica ili podzemnih instalacija ili rekonstrukciji postojećih, investitor je dužan da na šest mjeseci prije otpočinjanja ovih radova obavijesti sva preduzeća, ustanove, samostalne privrednike i građane koje u toj ulici imaju svoje objekte, uređaje ili instalacije u cilju vršenja blagovremenih priprema za izgradnju i preduzimanje potrebnih mjera za nesmetan rad.

Investitor je dužan da o svom trošku dovede u ispravno i funkcionalno stanje sve oštećene ili isključene instalacije i uređaje, prilazne puteve, staze i sl. a da u toku izvođenja radova obezbijedi privremena rješenja.

4. Održavanje komunalnih objekata

Član 107.

O održavanju i uredjenju komunalnih objekata od opšteg interesa kao što su: spomen kosturnica i druga spomen obilježja, bazeni i plaže, izletišta i sl. brine KP "Radnik" u skladu sa normama i propisima za održavanje takvih objekata.

Održavanje ostalih objekata koji su javnog karaktera vrše njihovi vlasnici ili korisnici.

Član 108.

Na površinama oko objekata iz prethodnog člana ne može se obavljati djelatnost niti vršiti drugi poslovi koji nisu u vezi sa djelatnošću odnosno sa namjenom odgovarajućih objekata. Na tim površinama, osim saobraćajnih znakova, postolja za svjetiljke i korpe za otpatke, mogu se postavljati samo predmeti koje traži imalac ili korisnik odgovarajućeg objekta uz saglasnost organa nadležnog za komunalne poslove.

5. Uredjenje grada

Član 109.

Komunalni objekti, izlozi, reklamni panoi i sl. objekti moraju se uvijek održavati u ispravnom stanju kako bi se time postigao lijep izgled grada.

Estetske i druge uslove za lijep izgled grada utvrđuje organ nadležan za poslove urbanizma.

Član 110.

Zabranjeno je prljanje zidova, fasada, (ljepljenje oglasa, posmrtnica, obavještenja, ispisivanje parola), ograda, vrata, oglasnih tabli, natpisa, spomenika, klupa, korpica i sličnog inventara na javnim površinama u gradu. Na javnim česmama zabranjeno je pranje rublja i vozila.

KP "Radnik" obavezan je da obezbijedi mjesta sa panoima za ljepljenje oglasa, posmrtnica, obavještenja i dr.

Na ulicama su zabranjene bilo kakve igre ako za to nema posebnog odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Član 111.

Izlozi trgovinskih, zanatskih i drugih radnji i ostalih poslovnih prostorija uredjuju se prema običajima koji važe u određenoj djelatnosti ili prema vrsti robe i drugim predmetima koji se prodaju ili postavljaju radi reklame. Za vrijeme praznika ili drugih prigodnih svečanosti, izlozi se mogu uredjivati i na drugi način.

Spoljni dijelovi izloga moraju se, prema potrebi, bojiti a stakleni dijelovi redovno prati.

Član 112.

Odredbe prethodnog člana odnose se i na reklame vitrine. Za vitrine koje se postavljaju van nekog objekta potrebno je odobrenje i na takve vitrine se primjenjuju odredbe ove odluke o kioscima.

Član 113.

Razni panoi i table za isticanje objave, oglasa, obavještenja, poziva i slično, postavljaju se shodno postavljanju reklamnih vitrina. Oni moraju biti uvijek održavani, stari natpisi uklonjeni, a novi postavljeni tako da se može postići određena svrha.

Postavljanje panoa i oglasnih tabli odobrava organ nadležan za poslove urbanizma.

Član 114.

O održavanju panoa i oglasnih tabli stara se KP "Radnik".

Naknadu za usluge isticanja objave, obavještenja i sl. utvrđuje KP "Radnik".

Član 115.

Firme preduzeća, ustanove, samostalnih privrednika, postavljaju se prvenstveno od svjetlećih naprava, moraju biti uredno ispisane i redovno održavane.

Firma može sadržati sve što predviđaju propisi o firmama.

Estetski oblik firme i mjesto za njeno postavljanje određuje organ nadležan za poslove urbanizma.

Član 116.

Natpisi i reklame kao i sredstvo obavješćavanja o određenim činjenicama mogu se isticati na zgradama i drugim objektima, te javnim površinama uz prethodno pribavljenu urbanističku saglasnost. Površina reklame ili natpisa ne može biti veća od 2 m².

Za svaki istaknuti natpis ili reklamu vlasnik će platiti godišnju takso uvećanu za 50% iznosa takse za istaknutu firmu regulisanu Odlukom o komunalnim taksumima.

Naziv ulica i trgova moraju biti vidno istaknuti na raskrsnicama, a ako raskrsnice nema ili su jedna od druge udaljene više od 500 metara, na svakih 200 m u ulici tabla sa nazivom stavlja se na zgradu objekta.

Odobrenje za postavljanje natpisa i reklama daje i njihove dimenzije i mjesto određuje organ nadležan za poslove urbanizma.

Nabavku i postavljanje tabli sa nazivima ulica i trgova vrši KP "Radnik".

Član 117.

Posmrtni plakati i oglasi mogu se isticati kod groblja, crkve, džamije i na zgradi ili prostoriji u kojoj je pokojnik stanovao ili radio, kao i na drugim oglasnim tablama, a zabranjuje se njihovo isticanje na drvećima - stubovima.

Drugi oglasi mogu se isticati na oglasnim tablama. Isticanje ovih oglasa na drugim mjestima zabranjeno je.

Član 118.

Izuzetno, preduzeća, ustanove i samostalni privrednici iz oblasti prometa, ugostiteljstva, zanatstva i sl. mogu reklamirati sniženje cijena i kvaliteta robe i proizvoda i obavješćavanje o tome isticati u izlozima svojih prostorija, pri čemu su dužni voditi računa o estetskom izgledu objekta i oglasnog materijala.

Član 119.

Saobraćajni znaci čije je mjesto i vrsta određena propisima iz oblasti saobraćaja, moraju biti stalno u ispravnom stanju.

O održavanju saobraćajnih znakova stara se KP "Radnik".

Član 120.

Po trotoarima se može pisati i crtati radi reklama ili obilježavanja lave značajnih datuma. Vrstu i veličinu slova i cifara i drugih znakova, vrstu boje i razmak između tekstova ili tačno mjesto teksta ili crteža određuje organ nadležan za poslove urbanizma.

Član 121.

Prelaz preko određenih javnih površina sa neizgrađenim stazama ili kolovozom i klesanje ivičnjaka radi prelaza masovnih vozila može se vršiti samo na mjestima koja odredi organ nadležan za urbanizam.

Član 121.

Zabranjeno je sankanje i klizanje djece u zimskom periodu na prometnim ulicama i drugim javnim površinama.

Određene ulice i druge javne površine mogu se koristiti za sankanje i klizanje djece u zimskom periodu pod uslovima i na način određen od strane organa nadležnog za komunalne inspekcije.

6. Uredjenje grada povodom praznika i drugih manifestacija

Član 123.

Povodom državnih praznika i drugih manifestacija od značaja za općinu ili grad, vrši se uredjenje i dekoracija grada.

Dekoracija grada mora se izvršiti za vrijeme slijedećih praznika i značajnih datuma:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. za novogodišnje praznike | 1. i 2. januar |
| 2. za Dan oslobođenja Zavidovići | 15.9. |
| 3. Dan nezavisnosti RBiH | 25.11. |
| 4. Dan državnosti RBiH | |

Član 124.

Svaka stambena zgrada u društvenoj svojini, preduzeće, ustanova, svaki korisnik ili vlasnik poslovne prostorije treba da ima zastavu RBiH, propisima utvrdjenog oblika, koja će uoči državnih praznika i drugih značajnih datuma odredjenih u prethodnom članu postaviti na za to odredjenim mjestima.

Član 125.

U roku od 24 časa po isteku državnog praznika ili drugog značajnog datuma utvrdjenog ovom odlukom, zastave se moraju skinuti.

Član 126.

Zabranjeno je isticanje nečiste, pogužvane, pocijepane ili protuproisno izradjene zastave.

U dane nacionalne ili opšte žalosti zastave se ističu na pola koplja.

Član 127.

Gradjani, preduzeća, ustanove, samostalni privrednici, i kućni savjetnici su za vrijeme državnih praznika i drugih značajnih datuma utvrdjenih ovom odlukom pojačati čistoću površina i prostorija koje im pripadaju, a KP "Radnik" izvršiti dekoraciju javnih površina i pojačati poslove uredjenja, pranja i polijevanja ulica i drugih javnih površina u gradu.

V - KOMUNALNA HIGIJENA U SEOSKIM NASELJIMA

Član 128.

Korisnici i vlasnici zgrada van područja iz člana 6. ove odluke sami uklanjaju smeće i druge otpadne materije tako što ga sakupljaju i zatrpavaju na djubrištima ili na podobnom mjestu u iskopane jame, koje se posipaju tankom slojem zemlje.

Zabranjeno je bacanje smeća i drugih otpadnih materija u korita rijeka i potoka u blizini objekata za snabdijevanje vodom.

Član 129.

Dvorište oko stambenih i drugih objekata mora se držati čisto i uredno.

Držanje krupne i sitne stoke neposredno oko stambenih objekata nije dozvoljeno. Torovi i štale za krupnu i sitnu stoku moraju biti udaljeni 20 m od stambenog objekta i vodnih objekata.

Član 130.

Štale i svinjci moraju biti izgradjeni na način dat u članu 57. ove odluke.

Štale i svinjci moraju se držati u čistom stanju i povremeno dezinficirati.

Član 131.

Bunari i česme iz kojih se koristi voda za piće moraju imati zaštitnu zonu čiji krug je utvrdjen posebnom odlukom.

Otvoreni bunari moraju imati kućicu od tvrdog materijala ili daske. Toren oko bunara ili česme mora biti izgradjen od čvrstog materijala sa padom u suprotnom pravcu od objekta. Napajanje stoke i pranje raznih predmeta može se vršiti samo izvan zaštitne zone.

Član 132.

Svako domaćinstvo u selu mora imati izgrađen higijenski nužnik, na način propisan u članu 93. ove odluke.

Član 133.

O održavanju i režimu korištenja javnih i spomen česmi kao i prirodnih izvora u javnoj upotrebi, staraju se mjesne zajednice u skladu sa odredbama ove odluke.

Član 134.

Zakopavanje uginulih životinja može se vršiti na mjestima koja su dovoljno udaljena od stambenih i drugih gospodarskih objekata.

Zabranjeno je bacanje uginulih životinja u korita rijeka i potoka, u šume ili druge površine koje su u blizini naselja.

Psi se mogu držati u kućicama koje moraju biti udaljene od stambenih zgrada, ulica ili vodnih objekata najmanje deset metara u prostoru zatvorenom od puta.

Kućice za pse moraju se držati u čistom stanju i povremeno dezinficirati.

Zabranjeno je puštanje pasa da se slobodno kreću.

Član 135.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, koja obuhvata čišćenje javnih saobraćajnih površina u naselju, održavanje javnih zelenih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju, odvođenje atmosferskih voda iz naselja i javnih rasvjeta u naselju, obezbjeđuju se u budžetu iz komunalne naknade, dijela naknade za drumska, motorna i druga vozila, dijela poreza na imovinu i prihoda od imovine, dijela poreza na promet nepokretnosti, dijela boravišne takse i drugih sredstava.

Skupština općine Zavidovići donijeće posebnu odluku o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje općine Zavidovići.

VII - N A D Z O R

Član 136.

O uređenju i održavanju javnih površina, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje ulica i drugih komunalnih objekata stara se KP "Radnik".

Organ nadležan za komunalne poslove vrši nadzor nad sprovođenjem ove odluke i obavljanjem poslova iz prethodnog stava. U vršenju nadzora organ uprave koordinira svoju djelatnost sa odgovarajućim organima, organizacijama i mjesnim zajednicama.

Član 137.

Organ nadležan za komunalne poslove, komunalna inspekcija, organ nadležan za poslove gradjevinarstva i urbanizma i nadležni inspekcijski organi dužni su da, u izvršenju odredaba ove odluke, usklade i koordiniraju svoj rad.

Član 138.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem odredaba ove odluke drugih propisa iz komunalne oblasti i upravnih akata iz ove oblasti vrši komunalna inspekcija.

Član 139.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalna inspekcija svoj rad objedinjava sa radom ostalih inspekcija, a naročito sa radom sanitarne inspekcije, kao i sa radom drugih organa uprave.

Komunalna inspekcija mora na terenu da obezbijedi stalno prisustvo i pružiti svoju pomoć preduzećima koja imaju javna ovlašćenja u komunalnoj oblasti.

Član 140.

Komunalna inspekcija preduzima hitne mjere za otklanjanje poremećaja na održavanju komunalne higijene i smetnji u radu komunalnih službi. U tom cilju, komunalna inspekcija naročito:

1. kontroliše redovno održavanje komunalnih objekata i uređaja, kao i način njihove upotrebe,
2. naređuje izvršenje obaveza imaoaca ili korisnika komunalnih objekata i uređaja,
3. zabranjuje upotrebu neispravnog ili po život i zdravlje ljudi opasnog komunalnog objekta ili uređaja i povodom toga naređuje hitne mjere o načinu zadovoljenja komunalnih potreba,
4. naređuje uklanjanje materijala, robe i drugih predmeta namijenjenih prometu i potrebama građana, smeća i otpadaka čije prisustvo na javnim površinama i objektima i komunalnim objektima i uređajima remeti komunalni red, kao i kioska, ograda i drugih objekata za čije postavljanje nije dato odobrenje po odredbama ove odluke,
5. naređuje uređenje spoljnog izgleda zgrada, ulica i drugih javnih površina, firmi, reklama, gradilišta, dvorišta, neizgrađenih površina, stovarišta, reklamnih vitrina i stubova, ograda, kioska, spomenika, saobraćajnih znakova i površina, koji su od uticaja na izgled i estetsko uređenje grada,
6. kontroliše održavanje čistoće na ulicama, trgovima, pijacama, parkovima, izletištima, grobljima, drugim otvorenim javnim površinama, stadionima i sportskim terenima,
7. kontroliše istovar, utovar i pretovar ogrevnog, građevinskog i drugog materijala i robe, iznošenja kućnog i uličnog smeća, šljake, ugljene prašine, zemlje, šuta i sl. deponovanje robe i ambalaže ispred radnji i drugih objekata na ulicama, trotoarima i drugim mjestima,
8. kontroliše vršenje komunalnih usluga, snabdijevanje vodom, gradsku čistoću, javno osvjetljenje i dimnjačarsku službu,
9. kontroliše uređenje, održavanje i upotrebu ulica, trgova, riječnih obala, parkova, zelenih površina, groblja, javnih kupatila, javnih česmi, bunara i javnih klozeta,
10. kontroliše funkcionisanje i upotrebu javnih časovnika i drugih javnih automata,
11. naređuje uklanjanje snijega sa ulica, krovova, terasa i drugih javnih komunalnih objekata,
12. kontroliše držanje i čuvanje luksuznih životinja,
13. preduzima mjere protiv lica koja isprežu i hrane tegleću stoku na mjestima gdje je to zabranjeno,
14. odredjuje rokove za otklanjanje neispravnosti na komunalnim objektima i uređajima kao i za uklanjanje pojedinih predmeta i objekata ukoliko ovom odlukom nije drugačije odredjeno,
15. obavlja i druge poslove predviđene ovom odlukom ili koji joj budu naredjeni drugim propisima i vrši - ukazuje pomoć drugim organima uprave ukoliko to bude potrebno.

VIII - KAZNE NE ODREDBE

Član 141.

Novčanom kaznom od 37,5 do 15.000 DM kazniće se za prekršaj KP "Radnik", drugo preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice:

1. ako ne preduzme sve potrebne mjere za održavanje čistoće na gradilištu i na javnim površinama oko gradilišta, (član 9.),
2. ako na javnim površinama pere i opravlja vozilo ili obavlja zanatske i druge djelatnosti, rasteže željezo, loži vatru, kolje ili peče stoku, kojima prljaju te površine i ometa njihovo redovno korištenje (član 13.),
3. ako na javne površine ispušta i baca materije koje stvaraju nečistoću ili zauzima javne površine samo za svoje potrebe bez odobrenja nadležnog organa (član 14.),

4. ako pri izvodjenju radova na ulicama i drugim javnim površinama ne obezbijedi da se ne prlja okolina radilišta i ne izvrši čišćenje i pranje zaprljane površine nakon završetka radova (član 15.),
5. ako ne vrši blagovremeno i kvalitetno održavanje javne čistoće, koja je po propisima obavezna (član 37. i 39.),
6. ako se vrši raskopavanje javnih površina suprotno odredbama ove odluke (član 98),
7. ako se obavljaju djelatnosti pored objekta od opšteg interesa suprotno propisima ove odluke (član 108.),
8. ako se neuredno održavaju izlozi i firme (član 111. i 115.),
9. ako se postavi natpis i reklama na nedozvoljenom mjestu (član 116. i 117),
10. ako se saobraćajni znaci ne održavaju u ispravnom stanju (član 119.),
11. ako ne postupi po izvršnom rješenju nadležne inspekcije kojim se naređuje neka od radnji ili mjera (član 140.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 37,50 - 300 DM.

Za prekršaj iz stava 1a. ovog člana kazniće se samostalni privrednik, gradjanin novčanom kaznom od 37,50 - 300 DM.

Član 142.

Novčanom kaznom od 37,50-15.000 DM kazniće se za prekršaj preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice:

1. ako vrši rasipanje materijala (član 10.),
2. ako se kreću, zaustavljaju i parkiraju vozila na zabranjenom prostoru (član 12.),
3. ako ne pere asfaltirane ulice prema intenzitetu njihovog pranja (član 22.),
4. ako ne očisti snijeg i led sa površina u opštoj upotrebi, odnosno površine koje pripadaju njihovim objektima i sa krovova tih objekata i ne pospu u slučaju potrebe saobraćajnu površinu, trotoar i pločnik odgovarajućim sredstvima (član 23.),
5. ako ne zaštititi javno zelenilo od uništavanja prilikom gradjenja objekta (član 74.)
6. ako bez odobrenja nadležnog organa postavi na javnim površinama kiosk, pokretnu razgu, (sto) i sličan poslovni objekat ili obavlja određene poslove (član 88),
7. ako bez odobrenja postavi ogradu ili ne ukloni ogradu za koju se ne može izdati odobrenje (član 82.),
8. ako pri izgradnji i rekonstrukciji ulica i komunalnih gradjevina i instalacija ne obavijesti vlasnike i korisnike objekta u cilju priprema neometanog izvodjenja radova (član 130),
9. ako gradi torove, štale i svinjce na manjoj udaljenosti od propisane od stambene zgrade ili ako nisu izgrađena odgovarajuća djubrišta (član 129. i 130),
10. ako se zakopavanje uginulih životinja vrši suprotno propisima (član 134.),

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 37,50-300 DM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se samostalni privrednik, gradjanin novčanom kaznom od 37,50-300 DM.

Član 143.

Novčanom kaznom od 37,50 -15.000 DM kazniće se za prekršaj preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice.

1. ako na javnim površinama hrani i napasa stoku (čl. 16.),
2. ako vrši čišćenje ulica i trotoara u vrijeme intenzivnog saobraćaja, vozila i biciklističara ili ako ne očisti pijačni prostor, ulaze u sportske, bioskopske i slične objekte odmah po završetku rada u njima (član 18.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se odgovorna lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 37,50 - 300 DM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se samostalni privredni, radnik novčanom kaznom od 37,50 - 300 DM.

Član 144.

Novčanom kaznom od 37,50 - 300 DM kazniće se za prekršaj građani:

1. ako ne održavaju čistoću u dvorištima, vrtova i drugim prostorijama, u vlastitoj upotrebi, vrši skretanje vozila na obradjene ili zelene površine, vrši vožnju vozila na javnoj površini, baca papir i druge otpatke koji stvaraju nečistoću na javnim površinama za smještaj robe i drugih stvari (član 5., stav 2.),

2. ako rasipa smeće, baca papire i druge otpatke na javne površine, rasipa smeće u posudama ili na javnim površinama, ne stavlja otpatke u za to određene posude, ne poštuje natpise i obavještenja kojima se u parkovima objavljuju određena upozorenja (član 14., 30.),

3. ako na javnoj površini napasa stoku (član 16.),

4. ako uličnih proizvoda i napitaka, srećaka, čestitki i sl. ne obezbjeđuje posude za otpatke i ne očiste otpatke od artikala koje prodaju ili ako ugostitelji bez odobrenja postavljaju stolove ispred lokala (član 19. i 92.),

5. ako oštećuje cvijeće, drveće, bilje, nasade, ukrasno šiblje i druge hortikulture u parkovima na drugim zelenim površinama u gradu, oštećuje objekte u parku, rezanje, ležanje, sjedenje i objedovanje na zelenim površinama (član 76.),

6. ako se parkira ili kreće sa vozilima po zelenim površinama u gradu parkira vozilo na trotoaru, postavlja sanduke za čišćenje obuće, vaga za mjerenje ljudi i naprava za oštrenje i drugih stvari na nedozvoljenim površinama (član 89.),

7. ako ne obezbijedi prilaz prodavnicama, garažama i pješačkim prelazima kao izvodjač radova na objektima, prelazi javne površine sa neizgradjenim stazama i kolovozom van određenog mjesta (član 103.),

8. ako se prelazi na nedozvoljenom mjestu javna površina (član 118.),

9. ako vrši sanjkanje i klizanje djece u zimskom periodu na zabranjenim površinama i ulicama, ne sakupljaju i ne zatrpavaju na djubrište u iskopane jame, smeće i otpadne materije ili bacaju smeće ili druge otpadne materije u korita rijeke i potoka i na drugim mjestima ako se time ugrožava higijensko stanje okoline (član 122.).

Član 145.

Za svaki prekršaj iz ove odluke, koji je učinio maloljetno lice, kazniće se roditelj odnosno staratelj maloljetnika u utvrđenom novčanom iznosu za taj prekršaj.

IX - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 146.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 20/90).

Član 147.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a naknadno će se objaviti u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

broj: 01-023-24

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić.

Na osnovu člana 68-a Zakona o građevinskom zemljištu (Službeni list SRBiH, broj 34/86 i 9/90) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

ODLUKU

o odredjivanju zona

Član 1.

Odlukom o odredjivanju zona (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuju se zone i granice između zona na području urbanog dijela grada.

Član 2.

Područje urbanog dijela Zavidovići dijeli se na četiri zone i to:

1. Prva "A" zona,
2. Prva "B" zona,
3. Druga zona,
4. Treća zona

Član 3.

Granice zona su:

Prva "A" zona

Prvi dio prve "A" zone omeđen je granicom koja ide od raskršća Ul. "Dr. Pinkas Bandt" i Ulice "Gazi Husrefbegova" i osovinom Ulice "Gazi Husrefbegova" ide do raskršća sa Ulicom "Mehmed Paše Sokolovića". Granica se od raskršća lomi i ide osovinom Ulice "Mehmed Paše Sokolovića" sve do raskršća iste sa Ulicom "Safvet Bega Bašagića". Granica se opet lomi i nastavlja Ulicom "Safvet Bega Bašagića" u pravcu zgrade Prve osnovne škole i ponovo se lomi i pod uglom od 90° skreće u pravcu jugozapada između objekata Prve osnovne škole i Tehničke škole i ide do ugla Tehničke škole. Od ugla objekta Tehničke škole granica skreće na raskršnicu Ulice "Prvomajska" i "Mehmed Paše Sokolovića". Granica odatle nastavlja Ulicom "Prvomajska" uključujući i ulicu i ide do rijeke Bosne. Granica se lomi i nastavlja nizvodno obalom rijeke Bosne i ide obalom sve do raskršća Ulica "Dr. Pinkasa Bandta" i "Gazi Husrefbegova" i tu se granica prvog dijela prve A zone završava gdje je i počela.

Drugi dio prve A zone omeđen je granicom koja počinje od kraja "Gradskog mosta" i ide lijevom obalom rijeke Bosne do produžetka granice linije k.č. 674 i 700 sa rijekom Bosnom. Granica se tu lomi i nastavlja medjom k.č. 700 sa 674 do tromedje k.č. 674, 700 i 695. Granica se lomi u pravcu jugozapada i ide medjom k.č. 674 sa 695 do izlaska na Ulicu "Radnička". Granična linija dalje nastavlja osovinom Ulice u "Radnička" u pravcu raskršća iste sa Ulicom "Maršala Tita", gdje prolazi raskršće i ide putem do presjeka sa industrijskim kolosjekom. Tu se granična linija lomi u pravcu jugozapada i ide medjom parcela k.č. 1705 i 679/1 sa 659/2, zatim dolazi do medje parcela k.č. 659/1 sa 1754/1

gdje se lomi u pravcu sjeverozapada i presijeca željeznički kolosjek i izlazi na Ulicu "Stjepana Radića". Granična linija dalje nastavlja Ulicom "Stjepana Radića" do presjeka sa granicom k.č. 657 i dalje nastavlja do medje parcele k.č. 657 sa 657/2 i ide dalje tom medjom do tromedje parcela k.č. 657, 654/2 i 655. Od tromedje granična linija se lomi i ide medjom parcele k.č. 654/2 sa 655 i tu se ponovo granična linija lomi i ide medjom parcele k.č. 655 sa 654/1 i nastavlja medjom parcele k.č. 654/1 sa 652. Odatle se granična linija lomi prema tromedji parcele k.č. 650 sa 649 i nastavlja u istom pravcu medjom parcela k.č. 647 sa 648 tu se granica lomi u pravcu sjeveroistok i ide graničnom linijom izmedju k.č. 644 zatim se lomi i ide graničnom linijom k.č. 644 sa k.č. 643, tu se granica lomi u pravcu jugo-zapad i ide graničnom linijom izmedju k.č. 644 i k.č. 635. Granična linija se lomi u pravcu sjevero-zapada i ide granicom parcela k.č. 645, 634, 633 sa k.č. 635 i dolazi do tromedje k.č. 635, 632 i 633.

Dalje granična linija nastavlja granicom k.č. 297 i 635. Granica se dalje lomi u pravcu sjevero-zapada i ide granicom k.č. 297 i 453 dalje linija se lomi u pravcu jugozapada i ide granicom parcela k.č. 297 i 628 dalje nastavlja granicom k.č. 627 i 626 sa k.č. 632 i izlazi na Ulicu "Stjepana Radića". Granična linija presijeca ulicu i nastavlja granicom k.č. 487 i 485. Linija se dalje lomi u pravcu jugoistoka i ide granicom k.č. 485 i 484 sa k.č. 486 i izlazi na Ulicu "Matije Gupca", presijeca istu i dalje nastavlja granicom k.č. 625 sa k.č. 624 i nastavlja u istom pravcu granicom k.č. 618 sa k.č. 619. Dalje granica ide granicom izmedju k.č. 617 sa k.č. 614. Granična linija se lomi u pravcu sjeveroistoka do granice sa k.č. 616 i nastavlja dalje graničnom linijom izmedju k.č. 616 sa k.č. 615/1. Granična linija dalje presijeca k.č. 611 i dalje nastavlja granicom izmedju k.č. 610 sa k.č. 607/3 pa nastavlja dalje granicom izmedju k.č. 609 sa k.č. 607/3 i tu se granična linija lomi u pravcu jugozapada do granice k.č. 605 sa k.č. 605 i ide granicom istih i nastavlja dalje granicom k.č. 603 sa k.č. 603. Tu se granična linija lomi prema k.č. 606/2 i ide granicom k.č. 605 sa 602/2, tu se ponovo lomi i ide granicom k.č. 602/2 sa 606/2, opet se lomi i ide granicom k.č. 606/2 sa 600/1 i izlazi na Ulicu "Safvet bega Bašagića" presijeca istu i nastavlja dalje granicom k.č. 598 sa 1750 ide do raskršća Ulica "Podubravlje" i "Sarajevska". Granica se dalje lomi u pravcu kolosjeka i graničnom linijom izmedju k.č. 1296 sa 1297, dalje prelazi kolosjek i nastavlja graničnom linijom izmedju k.č. kruga DD "Centar" i IP "Krivaja" i izlazi na Tvorničku ulicu i istu presijeca i izlazi na obalu rijeke Bosne gdje se lomi i ide obalom do gradskom mostu i tu se završava.

Prva B zona

Omedjena je granicom koja ide od raskršća Ulice "Dragovački put" sa Ulicom "Narodnog fronta" i nastavlja Ulicom "Narodnog fronta" i ide do raskršća iste sa Ulicom "Gazi Husref bega". Granica se lomi od raskršća i ide putem k.č. 1772, dalje nastavlja do tromedje k.č. 1189, 1188/10 i 1188/11 i presijeca k.č. 1188/11 i nastavlja graničnom linijom k.č. 1188/4 sa 1193 i dalje presijeca k.č. 1188/5 granicom kultura, dalje nastavlja granicom k.č. 1195 i 1194 sa 1188/6, dalje nastavlja granicom k.č. 1188/7 sa 1196 dalje ide granicom k.č. 1201 sa k.č. 1198 do tromedje k.č. 1200, 1201 i 1198.

Granična linija se lomi i ide granicom k.č. 1200 sa 1201 i izlazi na put k.č. 1203, dalje granica presijeca put i k.č. 1204/1 i ide granicom k.č. 1206 sa 1207, dalje presijeca k.č. 1214 i potok i dalje ide granicom k.č. 1223/1 sa 1222. Tu granična linija izlazi na granicu k.o. Zavidovići grad i k.o. Podkleče. Odavde granična linija se lomi idući u pravcu zapada granicom k.o. Zavidovići i k.o. Podkleče iznad Lovačkog doma, zatim granična linija skreće u pravcu sjevero-zapada i ide granicom k.o. Zavidovići-Podkleče, te pored groblja ulazi na

Ulicu "Zlatnih ljiljana". Odavdje granica presijeca Ulicu "Zlatnih ljiljana" te ide uzvodno rijekom Bosnom do granice k.o. Zavidovići, te dalje ide ovom granicom u pravcu sjevero-zapada i izlazi na željezničku prugu Šamac-Sarajevo. Tu granica ide prugom u pravcu Maglaja, te izlazi na raskrsnicu ulica Podubravlje i Ulice Dubravački put i ide dijelom Ul.Dubravački put dalje skreće u pravcu sjevero-istoka granicom k.č. 1305/1 sa 1306, gdje linija lomi i ide granicom k.č. 1305/4 sa 305/1, tu se granična linija opet lomi i nastavlja dalje granicom k.č. 1305/3 sa 1305/2 i nastavlja granicom k.č. 1304 sa 1303 presijeca put i nastavlja granicom k.č.538/3 sa 538/2, nastavlja dalje granicom k.č.555 skretanja prema tromedji i do tromedje k.č.555, 554/2 i 572 i nastavlja u pravcu sjevero-zapada i izlazi na Ul.Matiije Gupca. Linija presijeca Ulicu i ide u pravcu sjevera medjom izmedju parcela k.č.564 i 566, te izlazi na potok. Odatle nastavlja dijelom potoka u pravcu sjevero-zapada, lomi se i ide u pravcu sjeveroistoka medjom k.č.489, 490 i 488 i parcele 492, te izlazi na raskrsnicu Ul.Stjepana Radića i puta koji vodi do Rimokatolične crkve. Dalje granična linija ide dijelom Ul.Stjepana Radića u pravcu sjevera do raskrsnice sa putem Biljačić-Zavidovići gdje ide dijelom puta do medje parcela k.č.472 i 470/1, dalje nastavlja medjom k.č.473 sa 470/2 gdje se granična linija lomi medjom k.č.480/2 sa 470/3 i izlazi na potok i ide potokom do granice K.O.Zavidovići i K.O. Alići.

Dalje granica ide potokom koji teče iznad Sportske dvorane, tu se granična linija lomi u pravcu sjevera, ide iznad Sportske dvorane te granicom k.o. Zavidovići k.o. Alići iznad skloništa do tromedje parcela k.č.410 k.č.420, k.č.1787 odatle granična linija skreće u pravcu zapada, ide granicom k.o. Zavidovići, k.o. Alići do dvostrukih medjnih biljega broj 21 tu se granična linija lomi u pravcu sjeveroistoka, te ide granicom k.o. Zavidovići-Alići sve do potoka označenog k.č. 1788 dalje granična linija ide djelimično pomenutim potokom u pravcu jugoistoka, te nastavlja putem označenim k.č. 1699 koji se veže za Ulicu Kulina Bana granična linija nastavlja Ul.Kulina Bana u pravcu jugoistoka do raskrsnice sa Ul.Ćumurana tu granična linija nastavlja Ul.Ćumurana u pravcu sjevero-istoka gdje ide sve do granice izmedju K.O. Zavidovići-Alići odatle granična linija skreće u pravcu jugoistoka presijeca željezničku prugu nastavlja potokom označenim k.č. 1732 do njegovog ušća u rijeku Bosnu, zatim granična linija ide obalom rijeke Bosne u pravcu jugozapad do mosta na Bosni prelazi most vraća se nizvodno do ušća prelazi rijeku Krivaju na graničnu liniju parcela k.č. 743 i k.č. 742 prelazi Ul.Krivajska dalje nastavlja medjom k.č.790 sa k.č. 791 izlazi na Ul.Česme granica ide ulilom i lomi se u pravcu sjevera medjom k.č. 792/1 i k.č. 792/2 dalje nastavlja medjom k.č. 792/2 i k.č. 794 ponovo izlazi na Ul.Česme ide dijelom ulice i lomi se u pravcu sjeverozapada medjom k.č.802/1 i k.č. 803 do tromedje k.č. 798, k.č. 799, k.č. 801 ide medjom k.č. 799 i k.č. 801 presijeca parcelu k.č. 800 i u pravcu sjevero-zapada ide medjom k.č. 800 i k.č. 826 ide dijelom Ulice Gazija dalje nastavlja medjom k.č. 826 i k.č. 823 dalje nastavlja medjom k.č. 825 sa k.č. 822 lomi se i spušta na ulicu "Gazija" ide dijelom ulice do potoka i potokom se spušta do rijeke Krivaja prelazi rijeku Krivaju na medju k.č. 1747/2 sa 732/2 presijeca put Zavidovići-Ribnica, dalje ide dijelom puta lomi se i ide medjom k.č. 728 k.č. 727 sa 726/1, 726/3 i izlazi na Ulicu Dragovački put, odatle putem ide do raskršća sa Ulice "Narodnog fronta" gdje i završava.

NAPOMENA: U granicama I B zone nalazi se I A zona čije su granice prethodno opisane.

Prvi dio druge zone omeđen je granicom koja ide od raskrsnice Ulice Narodnog fronta i Ulice Dragovački put. Odavde nastavlja Ulicom Narodnog fronta u pravcu jugozapada sve do raskrsnice sa Ulicom "Gazi Husrev-begova". Dalje granična linija skreće u pravcu juga i ide dijelom puta označenog sa k.č. 1772, dalje se lomi u pravcu jugozapada istim putem do tromedje parcela k.č. 1188/11, 1189 i 1188/10. Granica dalje siječe parcelu k.č. 1188/11 i nastavlja medjom parcela k.č. 1188/4 sa 1193, dalje presijeca k.č. 1188/5 granicom kultura, dalje nastavlja medjom k.č. 1194 sa 1188/6, dalje nastavlja granicom k.č. 1188/7 sa 1196, dalje ide granicom k.č. 1201 sa 1198 do tromedje k.č. 1200, 1201, i 1198 i izlazi na put k.č. 1203. Dalje granicom presijeca put i k.č. 1204/1 i ide granicom parcela k.č. 1206 sa 1214 dalje presijeca k.č. 1214 i potok i ide dalje granicom k.č. 1223/1 sa 1222 i granica na linija dalje izlazi na granicu k.o. Zavidovići i k.o. Potklečje. Granica dalje nastavlja granicom pomenutih k.o. u pravcu juga i dalje se lomi granicom istih k.o. u pravcu sjeveroistoka i nastavlja dalje Ulicom "Markovac" do raskršća sa Ulicom "Dragovački put" zatim nastavlja dijelom Ulice Dragovački put u pravcu sjevera do raskršća sa Ulicom "Narodnoga fronta", gdje se opis prvog dijela druge zone i završava.

Drugi dio druge zone omeđen je granicom koja počinje od raskrsnice Ulice Zlatoljiljana i bezimenog puta pored groblja. Odavde granica ide u pravcu juga granicom katastarskih općina Zavidovići - Potklečje, do betonske medjne belege br. 18. Zatim se granična linija lomi u pravcu zapada ide iznad groblja granicom k.o. Zavidovići i Potklečje, odnosno putem koji vodi za Potklečje. Tu granična linija skreće u pravcu juga ide granicom k.o. Zavidovići-Potklečje do medjne betonske belege br. 20. Dalje granična linija skreće u pravcu sjevera-zapada granicom k.o. Zavidovići i Potklečje do betonske medjne belege br. 22. Odavde se granična linija lomi u pravcu jugozapada ide granicom k.o. Zavidovići i Potklečje, te dolazi do Rezervoarskog puta do medjne belege br. 24. Zatim granična linija ide dijelom Rezervoarskog potoka, skreće u pravcu zapada izmedju parcela k.č. 1497, 1505, 1506 sa 1498, 1500 i 1501 te izlazi na raskrsnicu Ulice "Gajksa" i puta označenog k.č. 1504. Tu granična linija presijeca Ulicu "Gajksa" i ide putem označenim sa k.č. 1510 u pravcu jugozapada do tromedje parcela k.č. 1518, 1514/3 i 1510.

Odavde granična linija skreće u pravcu sjeverozapada ide medjom parcela k.č. 1518 i 1514/3 gdje se ponovo lomi u pravcu jugozapada ide medjom parcela k.č. 1518/1, 1518/3 sa 1518/2 i 1520 koja je ujedno i prilazni put. Dalje granična linija ide cijelom prilaznog puta u pravcu sjeverozapada gdje se ponovno lomi i ide u pravcu jugozapada izmedju parcela k.č. 1523 i 1526/2, 1522 i 1532/2 te izlazi na prilazni put označen sa k.č. 1527. Zatim granična linija presijeca prilazni put i ide u pravcu juga izmedju parcela k.č. 1532/1 sa 1526/1, k.č. 1533 sa 1536 do tromedje parcela k.č. 1545, 1532/1, i 1536. Odavde granična linija nastavlja u pravcu jugozapada i ide do tromedje parcela k.č. 1569/4, 1545 i 1546.

Odavde granična linija nastavlja u pravcu jugozapada medjom parcela k.č. 1569/4 i 1569/3 sa 1545 i 1546 gdje skreće odavde u pravcu istoka, medjom parcela k.č. 1567/2 i 1546 u dužini od 22 m. Zatim granična linija se lomi i ide u pravcu jugozapada medjom parcela k.č. 1567/2, 1562, 1557 i 1556 sa 1546 i 1548 gdje dolazi do tromedje parcela k.č. 1556, 1548 i 1551. Dalje granica skreće u pravcu zapada i ide medjom parcela k.č. 1556 i 1555/4 sa 1551 te dolazi do tromedje parcela k.č. 1551, 1554/1, 1555/4, odnosno do poligonske tačke br. 583. Tu granična linija lomi se u pravcu juga, te ide izmedju parcela k.č. 1551 sa 1554/1 gdje izlazi na prilazni put označen broj 1552. Odavde granična linija ide dijelom pomenutog puta (k.č. 1552) te izmedju parcela k.č. 1614/2 sa 1614/1, 1614/3, 1614/4 i 1614/5, izlazi na tromedju parcela k.č. 1614, 1614/5 i 1609. Zatim se granica lomi i ide u pravcu jugoistoka izmedju parcela k.č. 1609, 1614/5 i 1617, gdje se odatle ponovo lomi i ide u pravcu juga do tromedje parcela k.č. 1619, 1608 i 1617. Dalje granična linija ide u pravcu juga medjom parcela k.č. 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1601/2, 1603, 1602, 1661/1, 1661/2, 1661/3, 1661/4, 1661/5, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1666, 1667/3, 1657, 1656/3, 1661/4, 1661/5, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1666, 1667/3, 1657, 1656/2, 1654, 1653, 1650, sa 1619, 1620, 1660/1, 1660/2, 1659/1, 1659/2, 1647 i 1649/2 i izlazi na Ulici "Potklečki put".

Granična linija lomi i nastavlja dijelom Ulice Potklečki put do medju k.č. 650 sa 651 i dalje ide do tromedje k.č. 651, 650 i 653, dalje nastavlja medjom k.č. 650 sa 653 i nastavlja do tromedje k.č. 650, 657/1 i 654/1, nastavlja medjom k.č. 655 sa 657/1, nastavlja medjom k.č. 657/1 sa 657/2, tu se lomi i nastavlja medjom k.č. 657/2 sa 663, ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 663, sa 656, opet se lomi i ide medjom 663 sa 664 i ide do tromedje k.č. 664, 667 i 665 i nastavlja medjom k.č. 664 sa 665, lomi se i nastavlja medjom k.č. 666 sa 672 i nastavlja medjom k.č. 671 sa 672, lomi se i ide medjom k.č. 672 sa 677,

Granična linija se tu lomi i nastavlja medjom k.č. 675 i 676 sa 677 dalje presijeca put označen sa k.č. 681, i izlazi na medju k.č. 685 sa 686. Linija dalje nastavlja u pravcu tromedje k.č. 684, 706 i 696 i nastavlja medjom k.č. 696 sa 705/1, lomi se i nastavlja medjom k.č. 694 sa 697, lomi se i nastavlja medjama parcela do tromedje k.č. 719, 720 i 737. Dalje nastavlja medjom k.č. 720 sa 737, presijeca put označen sa k.č. 726 i nastavlja putem označenim k.č. 728/2 i izlazi na medju parcela k.č. 728/1 i sa 725/3 i nastavlja medjom k.č. 994 sa 993 i presijeca k.č. 992 granicom kultura lomi se i ide granicom k.č. 992 sa 991, ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 991 sa 984/1, nastavlja medjom k.č. 990 sa 989 i dalje ide medjom k.č. 986/1 sa 987. Granica nastavlja medjom k.č. 979 sa 978/1 i presijeca k.č. 978/1 i nastavlja do tromedje k.č. 978/1, 977 i 976, nastavlja medjom k.č. 977 sa 976 i presijeca k.č. 974 i 975 granicom kultura i nastavlja granicom k.č. 968 i 967/1 sa 969, dalje ide granicom k.č. 966 i 965 sa 964, lomi se i ide granicom k.č. 957 i 956 sa 965 i izlazi na put Zavidovići-Kamenica, presijeca ga i izlazi na rijeku Gostović, dalje ide nizvodno rijekom do betonskog mosta. Zatim granična linija ide obalom rijeke Gostović sve do njenog ušća u rijeku Bosnu.

Dalje granična linija ide obalom rijeke Bosne sve do raskrsnice Ulice Zlatnih ljiljana i bezimenog puta pored groblja, gdje presijeca ulicu Zlatnih ljiljana, te dolazi do raskrsnice gdje se opis drugog dijela druge zone završava odakle je i počeo.

Treći dio II zone omedjen je II zone omedjen je granicom koja počinje od betonskog mosta na rijeci Gostović i ide uzvodno rijekom Gostović do granice urbanog područja grada Zavidovići. Odatle granica se lomi u pravcu jugozapada i nastavlja granicom urbanog područja Zavidovići do ušća rijeke Gostović u rijeku Bosnu, tu se lomi i ide dijelom uzvodno uz rijeku Gostović do mosta na rijeci Gostović gdje opis trećeg dijela II zone završava gdje je i počeo.

Četvrti dio II zone omedjen je granicom koja počinje raskršćem Ulice "Lovački put" sa Ulicom Podubravljje i odatle ide dijelom Ulice "Lovački put" i lomi se i nastavlja medjom k.č. 1452 sa 1453, dalje se lomi u pravcu juga i nastavlja medjom k.č. 1452 sa 1455, lomi se i nastavlja medjom k.č. 1455 sa 1450 i presijeca potok označen sa k.č. 1704 ide dijelom potoka uzvodno do medje k.č. 1446 sa 1447 i nastavlja medjom parcela (istih) presijeca put označen sa k.č. 1774. Granica dalje nastavlja medjom k.č. 1407 i 1410 sa 1411. Tu se granica lomi u pravcu sjeverozapada i ide medjom k.č. 1411 i 1412 sa 1406 lomi se u pravcu sjeveroistoka i nastavlja medjom k.č. 1406 i 1402/1 sa 1415/1 i 1417/1. Tu se granica lomi u pravcu jugoistoka i ide medjom k.č. 1402/1 sa 1400/4. Dalje nastavlja medjom k.č. 1400/4 sa 1400/5 i lomi se i nastavlja medjom k.č. 1400/4 sa 1400/7 i dalje nastavlja medjom k.č. 1398 sa 1400/7, lomi se i nastavlja medjom k.č. 1397/2 sa 1400/7 i presijeca k.č. 1397/2 u pravcu medje k.č. 1394 i 1392 sa 1391 i nastavlja istom medjom do k.č. 1374 i presijeca istu i takodje presijeca k.č. 1379 granicom kultura. Tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 1379 sa 1360/2, lomi se i nastavlja medjom k.č. 1361 i 1361/1 sa 1360/2 i sastavlja medjom k.č. 1363 i 1364 sa 1362 nastavlja medjom k.č. 1365 sa 1364, lomi se u pravcu sjeverozapada i ide medjom, k.č. 1363 sa 1364. Granica dalje presijeca potok označen sa k.č. 1360 i lomi se u pravcu istoka i nastavlja medjom parcela k.č. 1359, 1357 i 1354/1 sa 1353/1.

Tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 1354/1 sa 1354/2 i ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 1354/2, 1355/2, dalje presijeca put označen sa k.č. 1352 i nastavlja medjom k.č. 1350 sa 1349 i dalje nastavlja medjom k.č. 1348/1 sa 1348/2. Tu se granica lomi u pravcu sjeverozapada i nastavlja medjom k.č. 1348/1 sa 1346 i zat se lomi i nastavlja medjom k.č. 1331 sa 1346.

se granična linija lomi i nastavlja dijelom Ulice Potklečki put do medju k.č. 650 sa 651 i dalje ide do tromedje k.č. 651, 650 i 653, dalje nastavlja medjom k.č. 650 sa 653 i nastavlja do tromedje k.č. 650, 657/1 i 654/1, nastavlja medjom k.č. 655 sa 657/1, nastavlja medjom k.č. 657/1 sa 657/2, tu se lomi i nastavlja medjom k.č. 657/2 sa 663, ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 663 sa 656, opet se lomi i ide medjom 663 sa 664 i ide do tromedje k.č. 664, 667 i 665 i nastavlja medjom k.č. 664 sa 665, lomi se i nastavlja medjom k.č. 666 sa 672 i nastavlja medjom k.č. 671 sa 672, lomi se i ide medjom k.č. 672 sa 677,

Granična linija se tu lomi i nastavlja medjom k.č. 675 i 676 sa 677, dalje presijeca put označen sa k.č. 681, i izlazi na medju k.č. 685 sa 686. Linija dalje nastavlja u pravcu tromedje k.č. 684, 706 i 696 i nastavlja medjom k.č. 696 sa 705/1, lomi se i nastavlja medjom k.č. 694 sa 697, lomi se i nastavlja medjama parcela do tromedje k.č. 719, 720 i 737. Dalje nastavlja medjom k.č. 720 sa 737, presijeca put označen sa k.č. 726 i nastavlja putem označenim k.č. 728/2 i izlazi na medju parcela k.č. 728/1 i sa 725/3 i nastavlja medjom k.č. 994 sa 993 i presijeca k.č. 992 granicom kultura lomi se i ide granicom k.č. 992 sa 991, ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 991 sa 984/1, nastavlja medjom k.č. 990 sa 989 i dalje ide medjom k.č. 986/1 sa 987. Granica nastavlja medjom k.č. 979 sa 978/1 i presijeca k.č. 978/1 i nastavlja do tromedje k.č. 978/1, 977 i 976, nastavlja medjom k.č. 977 sa 976 i presijeca k.č. 974 i 975 granicom kultura i nastavlja granicom k.č. 968 i 967/1 sa 969, dalje ide granicom k.č. 966 i 965 sa 964, lomi se i ide granicom k.č. 957 i 956 sa 965 i izlazi na put Zavidovići-Kamenica, presijeca ga i izlazi na rijeku Gostović, dalje ide nizvodno rijekom do betonskog mosta. Zatim granična linija ide obalom rijeke Gostović sve do njenog ušća u rijeku Bosnu.

Dalje granična linija ide obalom rijeke Bosne sve do raskrsnice Ulice Zlatnih ljiljana i bezimenog puta pored groblja, gdje presijeca ulicu Zlatnih ljiljana, te dolazi do raskrsnice gdje se opis drugog dijela druge zone završava odakle je i počeo.

Treći dio II zone omedjen je II zone omedjen je granicom koja počinje od betonskog mosta na rijeci Gostović i ide uzvodno rijekom Gostović do granice urbanog područja grada Zavidovići. Odatle granica se lomi u pravcu jugozapada i nastavlja granicom urbanog područja Zavidovići do ušća rijeke Gostović u rijeku Bosnu, tu se lomi i ide dijelom uzvodno uz rijeku Gostović do mosta na rijeci Gostović gdje opis trećeg dijela II zone završava gdje je i počeo.

Četvrti dio II zone omedjen je granicom koja počinje raskršćem Ulice "Lovački put" sa Ulicom Podubravlje i odatle ide dijelom Ulice "Lovački put" i lomi se i nastavlja medjom k.č. 1452 sa 1453, dalje se lomi u pravcu juga i nastavlja medjom k.č. 1452 sa 1455, lomi se i nastavlja medjom k.č. 1455 sa 1450 i presijeca potok označen sa k.č. 1704 ide dijelom potoka uzvodno do medje k.č. 1446 sa 1447 i nastavlja medjom parcela (istih) presijeca put označen sa k.č. 1774. Granica dalje nastavlja medjom k.č. 1407 i 1410 sa 1411. Tu se granica lomi u pravcu sjeverozapada i ide medjom k.č. 1411 i 1412 sa 1406 lomi se u pravcu sjeveroistoka i nastavlja medjom k.č. 1406 i 1402/1 sa 1415/1 i 1417/1. Tu se granica lomi u pravcu jugoistoka i ide medjom k.č. 1402/1 sa 1400/4. Dalje nastavlja medjom k.č. 1400/4 sa 1400/5 i lomi se i nastavlja medjom k.č. 1400/4 sa 1400/7 i dalje nastavlja medjom k.č. 1398 sa 1400/7, lomi se i nastavlja medjom k.č. 1397/2 sa 1400/7 i presijeca k.č. 1397/2 u pravcu medje k.č. 1394 i 1392 sa 1391 i nastavlja istom medjom do k.č. 1374 i presijeca istu i takodje presijeca k.č. 1379 granicom kultura. Tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 1379 sa 1360/2, lomi se i nastavlja medjom k.č. 1361 i 1361/1 sa 1360/2 i sastavlja medjom k.č. 1363 i 1364 sa 1362 nastavlja medjom k.č. 1365 sa 1364, lomi se u pravcu sjeverozapada i ide medjom, k.č. 1363 sa 1364. Granica dalje presijeca potok označen sa k.č. 1360 i lomi se u pravcu istoka i nastavlja medjom parcela k.č. 1359, 1357 i 1354/1 sa 1353/1.

Tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 1354/1 sa 1354/2 i ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 1354/2, 1355/2, dalje presijeca put označen sa k.č. 1352 i nastavlja medjom k.č. 1350 sa 1349 i dalje nastavlja medjom k.č. 1348/1 sa 1348/2. Tu se granica lomi u pravcu sjeverozapada i nastavlja medjom k.č. 1348/1 sa 1346 i lomi se lomi i nastavlja medjom k.č. 1331 sa 1346.

Granica se ponovo lomi i nastavlja medjom k.č. 1344 sa 1346 lomi se i nastavlja medjama parcele k.č. 1345, 1343, 1342 sa 1344, dalje nastavlja medjom k.č. 1341 sa 1344. Tu se granica lomi i nastavlja medjama k.č. 1341, 1340 i 1339 sa 1338 i ide do potoka označenog sa k.č. 1324 i nastavlja dijelom potoka uzvodno do medje k.č. 1318 sa 1315 i nastavlja tom medjom. Granica dalje nastavlja medjom k.č. 1317/6 sa 1315 i nastavlja do presjeka Ulice "Dubravački put". Dalje granica nastavlja dijelom Ulice "Dubrovački put" u pravcu sjeverozapada i ide do medje k.č. 1520/1 sa 1521.

Odatle granica siječe k.č. 1520/2 granicom kultura i nastavlja do potoka označenog sa k.č. 519 i presijeca potok i nastavlja medjama parcela k.č. 516/1 i 516/3 i 515 sa 514/1 i izlazi na Ulici "Matije Gupca" koju presijeca i nastavlja medjom k.č. 510 i 511 sa 512, zatim presijeca put označen sa k.č. 513 i dalje ide medjom k.č. 560 sa 561. Granica odatle, presijeca potok označen sa k.č. 1700 i nastavlja medjom k.č. 495 sa 494/2 i izlazi na put Zavidovići - Biljačić označen sa k.č. 1761/2. Granica nastavlja putem do raskršća sa Ulicom "Stjepana Radića".

Od raskršća granica se lomi i nastavlja putem ispod Rimokatoličke crkve i ide istim do potoka označenog sa k.č. 1700. Granica nastavlja nizvodno dijelom potoka do medje k.č. 564 sa 566 i dalje ide tom medjom do izlaska na Ulici "Matije Gupca".

Granica dalje presijeca Ulici "Matije Gupca" i nastavlja medjom k.č. 568/2 i 572 sa 556 i 555 lomi se u pravcu jugozapada i nastavlja medjama k.č. 574/2, 575, 576, 554/1, 554/2, 554/3, 552 i 553 sa k.č. 555 i nastavlja medjom k.č. 538/1 i 538/2 sa 538/3 i izlazi na Ulici "Dubravački put". Granica presijeca Ulicu Dubravački put i nastavlja medjom k.č. 1304 sa 1303 i ide dalje medjom k.č. 1305/2 sa 1305/3 i nastavlja medjom k.č. 1305/1 sa 1305/4. Tu se granica lomi i ide medjom k.č. 1305/1 sa 1306 i izlazi na Ulicu Dubrovački put. Tu se granica lomi u pravcu jugoistoka i ide dijelom Ulice Dubrovački put do raskršća sa Ulicom "Podubravljje".

Odatle granica izlazi na željeznički kolosijek i nastavlja tim kolosijekom u pravcu jugozapada do propusta na potoku označenog sa k.č. 1704. Tu granica izlazi na Ulicu Podubravljje i nastavlja njenim dijelom u pravcu jugozapada do raskršća sa Ulicom "Lovački put" gdje opis četvrtog dijela II zone završava gdje je i počeo.

Peti dio druge zone omeđen je granicom koja počinje raskršćem Ulice "Kulina Bana" i Ulice "Ćumurana" i nastavlja Ulicom "Kulina Bana" u pravcu sjeverozapada i ide do medje k.č. 381 sa 384. Granica dalje se lomi u pravcu jugoistoka i ide tom medjom i dalje nastavlja medjom k.č. 378 sa 384 i nastavlja medjama k.č. 386/3, 387 i 394/1 sa 395. Tu se granična linija lomi u pravcu sjeveroistoka i ide medjama k.č. 340, 342 i 344 sa 394/1. Ponovo se lomi u pravcu jugoistoka i nastavlja sa medjama k.č. 343 i 344 sa 346 i 345 i izlazi na put označen sa k.č. 327. Granica se lomi i ide dijelom tog puta do k.č. 348. Odatle granica nastavlja medjom k.č. 323 sa 348 i medjom k.č. 349 sa k.č. 322. Granica dalje siječe Ulicu "Brdska" i ide dijelom potoka označenog sa k.č. 1696 do medje k.č. 316 sa 317. Granica dalje nastavlja medjom k.č. 313 sa 312. Tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 309 sa 312, ponovo se lomi i izlazi na put, siječe isti i nastavlja medjom k.č. 306 sa 308.

Granica se lomi i ide medjom k.č. 302 sa 308 i ponovo se lomi i izlazi na Ulicu "Davulijski put". Granica dalje nastavlja Ulicom Davulijski put u pravcu sjeveroistoka do medja parcela k.č. broj 253/2, 253/3, 253/4, sa 253/1. Granica ide tim medjama i nastavlja medjama k.č. 257 i 255 sa 253/4. Tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 255 sa 239 i izlazi na Ulici "Ajvaz Dedina" i nastavlja tom Ulicom do raskršća sa Ulicom "Zavidovački put". Dalje granica nastavlja dijelom Ulice "Zavidovački put" u pravcu sjeveroistoka do medje k.č. 97 sa 98 lomi se u pravcu jugoistoka, nastavlja medjama k.č. 99, 107/3, i 107/2 sa 107/1 i nastavlja medjom k.č. 107/0 sa 108/1. Granica dalje ide medjom k.č. 111 sa 109/3, zatim medjama k.č. 1120/2, 120/3, 121/7 i 121/1 sa k.č. 115, 120/1 i 122. Granica se lomi i nastavlja medjom k.č. 121/1 i 121/5 sa 127/1, ponovo se lomi i nastavlja medjama k.č. 127/2 132 i 134 sa 127/1, 130/2 i 130/3 i izlazi na Ulicu "Majdanski put" lomi se i nastavlja dijelom puta do raskršća sa Ulicom "Ćumurana". Dalje granična linija ide Ulicom "Ćumurana" do raskršća sa Ulicom "Kulina Bana" gdje se granica petog dijela II zone završava gdje je i počela.

Šesti dio druge zone omeđen je granicom koja počinje od medje k.č. 198 sa 199 Zavidovići i presijeca Ulicu "Krivajska" (regionalni put Zavidovići-Maglaj) i nastavlja medjom parcela k.č. 185 sa 186. Granica se lomi i nastavlja medjom 187 sa 186 i dalje presijeca potok označen sa k.č. 190, granica dalje nastavlja medjama parcela k.č. 192, 193 i 194/1 sa 195/3 i 195/2. Granica dalje siječe potok označen sa k.č. 744 i nastavlja medjom parcela k.č. 745 sa 746 i siječe put označen sa k.č. 749 i nastavlja medjom k.č. 752 sa 753. Granica se lomi i ide medjom k.č. 753 sa 755 i ponovo se lomi i ide medjom k.č. 755 sa 756. Granica se opet lomi i nastavlja medjom k.č. 755 sa 762/5, lomi se i ide medjom k.č. 762/6 i 762/1 i sa 762/5 i 762. Granica dalje nastavlja medjama k.č. 763, 764 i 765 sa 766, 767 i 768/1 i izlazi na put Zavidovići-Stavci označen sa k.č. 778 i isti presijeca i nastavlja medjama parcela k.č. 782/3, 782/2 sa 786. Granica se lomi i ide medjom k.č. 786 sa 782/1, ponovo se lomi i ide medjom k.č. 789 sa 782/1. Granica se ponovo lomi i nastavlja medjom k.č. 789 sa 790 i izlazi na Ulicu "Krivajska"; siječe Ulicu i medjom parcela k.č. 743 sa 742 izlazi na ušće rijeke Krivaje u rijeku Bosnu. Granica se lomi i nastavlja obalom rijeke Bosne u pravcu sjeveroistoka do medje k.č. 198 sa 199 gdje se granica šestog dijela druge zone završava gdje je i počela.

Sedmi dio druge zone omeđen je granicom koja počinje od raskršća Ulice "Česme" sa Ulicom "Gazija" i ide dijelom Ulice "Gazija" u pravcu sjevera do potoka gdje se lomi i ide dijelom potoka nizvodno do medje k.č. 833 sa 837 gdje se lomi i nastavlja tom medjom. Granica dalje nastavlja medjom k.č. 836 i 837, dalje granica nastavlja medjama k.č. 841 i 842 sa 840 i 844. Granica se lomi i ide medjom k.č. 844 sa 845/3 ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 845/1 sa 845/2 i izlazi na put označen sa k.č. 851 i ide dijelom puta u pravcu sjeverozapada, zatim se lomi i ide medjom k.č. 843 sa 850, ponovo se lomi i ide medjom k.č. 853 sa 850. Granica ise lomi i ide medjom k.č. 853/1 sa 853/2 i siječe put označen sa k.č. 852 i nastavlja medjom k.č. 858 sa 859 i izlazi na put označen sa k.č. 860. Granica siječe put i nastavlja medjom k.č. 863 sa 862, dalje nastavlja medjom k.č. 867 sa 868 i izlazi na put označen sa k.č. 870. Dalje granična linija u pravcu jugoistoka siječe k.č. 875, 876, 878, 879 i izlazi na tromedju 879, 889 i 888 i nastavlja medjom k.č. 889 sa 888. Granična linija dalje nastavlja medjama k.č. 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/1 i 891 sa 888. Tu se granična linija lomi i nastavlja medjama k.č. 893, 896/4, sa 892 i 894/2. Dalje granica ide medjom k.č. 896/3 i 895/1 sa 894/1 i izlazi na put označen sa k.č. 907. Granica ide dijelom puta u pravcu sjeveroistoka do medje k.č. 911/2 sa 912/2 ide tom medjom i siječe k.č. 912/1 i izlazi na tromedju k.č. 912/1, 914 i 915/1 i dalje nastavlja medjom k.č. 915/1 i 915/2 sa 914. Granica se lomi i ide medjom k.č. 914 sa 916. Granica se ponovo lomi i nastavlja medjom k.č. 916 sa 917, ponovo se lomi i nastavlja medjom k.č. 917 sa 920 gdje se ponovo lomi i nastavlja medjom k.č. 920 sa 921. Granična linija dalje ide medjom k.č. 920 sa 923 i nastavlja medjom k.č. 922 sa 923. Granična linija izlazi na Ulicu "Gazija" presijeca Ulicu i nastavlja medjom parcela k.č. 747 i 748 sa 746/1, zatim nastavlja medjama k.č. 746/2 i 746/1 sa 741 gdje granica izlazi na put označen sa k.č. 740/5 i nastavlja dijelom tog puta u pravcu sjeverozapada do tromedje k.č. 740/3, 737 i 740/4 i nastavlja medjom k.č. 736 i 735 sa 740/3. Granica dalje nastavlja medjom k.č. 733/1 i 733/3 sa 732/2 i 732/1, zatim presijeca put označen sa k.č. 699 i nastavlja medjama k.č. 712, 709/2 i 709/1, sa 711 i izlazi na put označen sa k.č. 697. Granica ide dijelom puta u pravcu jugozapada do medje k.č. 694/3 sa 692 i nastavlja tom medjom u pravcu sjeverozapada. Dalje granica nastavlja medjama k.č. 694/2 i 695/1 sa 693 i 691, zatim ide dalje medjama k.č. 695/1, 696, 701, 682/4 i 682/5 sa k.č. 690. Granica dalje nastavlja medjama k.č. 689, 688, 687, 686 sa 682/5, 682/2 i 682/1, zatim medjom k.č. 681/1 i 680 sa 686/1 i tu se granica lomi i nastavlja medjom k.č. 680 i 681/2 sa 681/1 i izlazi na put označen sa k.č. 684 i lomi se i nastavlja tim putem u pravcu zapada do izlaska na ulicu "Česme" i tu se granična linija lomi i nastavlja Ulicom "Česme" u pravcu jugozapada do raskršća iste sa Ulicom "Gazija" gdje se granica sedmog dijela II zone i završava gdje je i počela.

ČEŠĆA ZONA

Obuhvata ostale površine urbanog područja Zavidovići koje nisu obuhvaćene prvom i drugom zonom.

Član 4.

Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli, a bit će objavljena u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE
Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-02/26

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 5. Zakona o građevinskom zemljištu (Službeni list SRBiH, broj 34/86, 1/90, 29/90), (Službeni list RBiH, broj 3/93) i člana 46. i 13. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 11/89), na osnovu člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na 4.sjednici od 9.5. 1996.godine, na zahtjev Lutrije BiH, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Ustupa se u zakup na 10 godina Lutriji Bosne i hercegovine neizgradjeno gradsko građevinsko zemljište označeno sa k.č. 672/3 K.O. Zavidovići u površini od 12 m².

2. O ustupanju u zakup predmetnog gradskog građevinskog zemljišta ima se sačiniti pismeni ugovor.

O b r a z l o ž e n j e

Na zahtjev Lutrije Bosne i Hercegovine broj 03-952-68 od 02.05.1996. godine pokrenut je postupak kod ove uprave za ustupanje neizgradjenog građevinskog zemljišta na privremeno korištenje.

U svom zahtjevu podnosilac istog navodi da želi postaviti privremeni poslovni objekat u kome bi se bavio igrama na sreću. Tražena površina je 12 m² i to na k.č. 672/3 K.O. Zavidovići.

Razmatrajući zahtjev ovaj organ je utvrdio slijedeće činjenično stanje

- da se radi o gradskom građevinskom zemljištu u K.O. Zavidovići i to dio k.č. 672/3,

- da će se na toj lokaciji postaviti objekat u skladu sa rješenjem o urbanističkoj saglasnosti Općinskog sekretarijata za opću upravu,

- podnosilac zahtjeva će se baviti igrama na sreću,

- zemljište se ustupa na period od 10 godina te će nakon tog roka objekat biti uklonjen, a zemljište dovedeno u stanje u kakvom je bilo prije ustupanja osim u slučaju ako se ugovor produži,

- objekat će se graditi u skladu sa Planom i programom lokacija privremenih objekata na području grada Zavidovići.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u dispozitivu rješenja s tim da će se naknada za ustupljeno zemljište odrediti prema Odluci o utvrđivanju cijene 1 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini datog u zakup radi izgradnje privremenih građevina broj 01-952-29 od 10.5.1994.godine.

Sve bitne činjenice vezane za korišćenje predmetnog zemljišta biće utvrđene posebnim ugovorom koji će biti zaključen između SQ Zavidovići kao zakupodavac i Lutrije Bosne i Hercegovine kao zakupoprimalac.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 15 dana po prijemu rješenja kod Višeg suda u Zenici. Tužba se podnosi Sudu direktno u dva istovjetna primjerka.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-475-2

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhic, s.r.

Na osnovu člana 5. Zakona o građevinskom zemljištu (Službeni list SRBiH, broj 34/86, 1/90, 29/90), (Službeni list RBiH, broj 3/93) i člana 46. i 13. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 11/89), na osnovu člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, na zahtjev NIPP "Ljiljan" Zenica, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Ustupa se u zakup na 10 godina NIPP "Ljiljan" Zenica neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište označeno sa k.č. 672/1 K.O. Zavidovići u površini od 10 m².

2. O ustupanju u zakup predmetnog gradskog građevinskog zemljišta ima se sačiniti pismeni ugovor.

O b r a z l o ž e n j e

Na zahtjev NIPP "Ljiljan" Zenica broj 03-952-38/96 od 27.03.1996.godine pokrenut je postupak kod ove uprave za ustupanje neizgrađenog građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje.

U svom zahtjevu podnosilac istog navodi da želi postaviti privremeni poslovni objekat u kome bi se bavio novinsko-izdavačkom djelatnošću odnosno trgovinom na malo predmetne robe. Tražena površina je 10 m² i to na k.č. 672/1 K.O. Zavidovići.

Razmatrajući zahtjev ovaj organ je utvrdio slijedeće činjenično stanje:

- da se radi o gradskom građevinskom zemljištu u K.O. Zavidovići i to dio k.č. 672/1,

- da će se na toj lokaciji postaviti objekat u skladu sa rješenjem o urbanističkoj saglasnosti Općinskog sekretarijata za opću upravu,

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

podnosilac zahtjeva će se baviti novinskom djelatnošću, zemljište se ustupa na period od 10 godina te će nakon tog roka objekat biti uklonjen, a zemljište dovedeno u stanje u kakvom je bilo prije ustupanja osim u slučaju ako se ugovor produži,

objekat će se graditi u skladu sa Planom i programom lokacija privremenih objekata na području grada Zavidovići.

Na osnovu tako utvrdjenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u dijelu pozitivu rješenja s tim da će se naknada za ustupljeno zemljište odrediti prema Odluci o utvrdjivanju cijene 1 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini datog u zakup radi izgradnje privremenih građevina broj 01-952 od 10.5.1994.godine.

Sve bitne činjenice vezane za korišćenje predmetnog zemljišta biće utvrdjene posebnim ugovorom koji će biti zaključen između SO Zavidovići kao zakupodavac i NIPP "Ljiljan" Zenica kao zakupoprimalca.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 15 dana po prijemu rješenja kod Višeg suda u Zenici. Tužba se podnosi Sudu direktno u dva istovjetna primjerka.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-475-3

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhic, s.r.

Na osnovu člana 82. Zakona o redovnim sudovima (Službeni list SRBiH broj 19/86, 25/88 i 33/89) i Službeni list RBiH, broj 6/92, 11/92, 19/93, 13/94 i 12/95) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o dopuni Rješenja o izboru sudija porotnika u Osnovnom sudu Zavidovići

Član 1.

U članu 1. alineja prva, Rješenja o izboru sudija porotnika u Osnovnom sudu Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1/96), iza broja dodaju se brojevi: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. i 67. koji glase:

47. MEHANOVIĆ AZIZ - Zavidovići,
48. MEHANOVIĆ RAMIZ - Zavidovići,
49. IMŠIROVIĆ MUSTAFA - Zavidovići,
50. HODŽIĆ REŠAD - Zavidovići,
51. KADIĆ AZIZ - Zavidovići,
52. IMAMOVIĆ ENVER - Zavidovići,

53. ŠABANAGIĆ HUSNIJA - Zavidovići,
54. BEŠIĆ RAMIZ - Zavidovići,
55. MAHMUTOVIĆ SENIJA - Zavidovići,
56. GRAČIĆ SUADA - Zavidovići,
57. DJERZIĆ ALMA - Zavidovići,
58. DIVKOVIĆ IVAN - Zavidovići,
59. SEPI EDUARD - Zavidovići,
60. GAKIĆ DARKO - Zavidovići,
61. JOVIĆ RADISLAV - Zavidovići,
62. JOKIĆ TONKA - Zavidovići,
63. DURAKOVIĆ ZULFIJA - Zavidovići,
64. DELIĆ MARICA - Zavidovići,
65. PENAVA PAVICA - Zavidovići,
66. DRAGIČEVIĆ ESMA - Zavidovići,
67. ČOSIĆ MEHMED - Ridžali.

Član 2.

Ovo rješenje stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči, a naknadno će biti objavljeno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-111-31

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 16. i 17. Zakona o izboru odbornika i poslanika u skupštine društveno-političkih zajednica (Službeni list SRBiH, broj 21/90 i 28/90 i Službeni list RBiH, broj 12/92, 22/93, 13/94, 9/95, 37/95 i 6/96) i člana 18. stav 1. Privremenog poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na 4. sjednici održanoj 9.5.1996. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika i članova Općinske izborne komisije

I

U Općinsku izbornu komisiju izabrani su:

1. KALABIĆ UZERI - predsjednik Komisije,
2. POLIĆ ZINETA - sekretar Komisije,
3. BILAJAC ENISA - član Komisije,
4. SULJIĆ MIRAD - član Komisije,
5. MUHIĆ HAVA - član Komisije,
6. JUKIĆ MARIJAN - član Komisije,
7. JUKIĆ PERO - član Komisije.

II

Za zamjenika predsjednika, sekretara i članova Komisije iz prethodne tačke, izabrani su:

1. KADIĆ MIRSAD - zamjenik predsjednika Komisije,
2. MUJKIĆ ASIF - zamjenik sekretara Komisije,
3. SENDIĆ ZAIM - zamjenik člana,
4. SINANOVIĆ SENAD - zamjenik člana,
5. MUHIĆ ŠEMSO - zamjenik člana,
6. JUKIĆ MARIJAN - zamjenik člana,
7. ANTUNOVIĆ ZVJEZDANA - zamjenik člana.

III

Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi rješenje broj 01-111-67 od 13.7.1995.godine.

IV

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Broj: 01-111-30
Datum, 9.5.1996.godine

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o ustanovljenju i dodjeli PLAKETA općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1/96) i člana 3. Statutarne odluke o organizaciji Prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4. sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za odlikovanja Prijelaznog općinskog vijeća

Rješenjem o imenovanju Komisije za odlikovanja (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje se broj članova Komisije i članovi Komisije.

II

Komisija ima predsjednika i sedam članova.

III

U Komisiju se imenuju:

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

1. AHMIĆ BESIM - predsjednik,
2. EFENDIĆ SULEJMAN - član,
3. STARČEVIĆ SULEJMAN - član,
4. VUKOVIĆ SENAD - član,
5. Predstavnik Hrvatske demokratske zajednice - član,
6. ALIČKOVIĆ SUAD - član,
7. HODŽIĆ MIRZET - član,
8. OMERVIĆ SAMIR - član.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OBCINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-111-24

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSJEDAVAJUĆI

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 3. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići, na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Prihvata se Informacija o pitanjima vezanim za gradsko gradjevinsko zemljište, koju je uradila Općinska uprava za geodetske poslove i katastar nekretnina sa datim ocjenama i sugestijama u Informaciji.
2. Dodjela gradskog gradjevinskog zemljišta radi gradjenja pravnim ili fizičkim licima ne može se vršiti bez prethodno donesenog i usvojenog provedenog akta (regulacioni plan ili urbanistički projekat), koji moraju biti u saglasnosti sa urbanističkim planom grada Zavidovića.
3. Na osnovu donesenih i usvojenih provedbenih akata (regulacioni plan ili urbanistički projekat), nadležni općinski organi mogu pristupiti postupku dodjele gradskog gradjevinskog zemljišta u skladu sa zakonom.
4. Postojeća gradska gradjevinska zemljišta koja su dodijeljena aktom općinskog organa uprave za imovinsko-pravne poslove i sa korisnicima gradskog gradjevinskog zemljišta radi gradjenja zaključeni ugovori o zakupu, takvi ugovori se produžavaju do 31.12.1996.godine, s tim da su nosioci prava korištenja gradskog gradjevinskog zemljišta dužni izmiriti sve dospjele novčane obaveze po zaključenim ugovorima, izuzimajući period kada nisu radili prema evidenciji Ispostave poreske uprave Zavidovići.
5. Nalaže se Prijelaznom općinskom načelniku i općinskim organima da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ovih zaključaka podnesu Općinskom vijeću Regulacioni plan za zone koje odredi Vijeće.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god.

broj: 4/96

6. Zone će usvojiti Vijeće posebnom odlukom.

7. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u Službenom glasniku općine Zavidovići.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-475-1

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSEDavajući

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

Na osnovu člana 32. stav 1. alineja prva Privremenog poslovnika o radu Prijelaznog vijeća općine Zavidovići, Prijelazno općinsko vijeće Zavidovići na 4.sjednici od 9.5.1996.godine, raspravljalo je o Nacrtu odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta i visini i načinu naplate naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i načinu korišćenja naknade, te je nakon rasprave i datih sugestija, donijelo

Z A K L J U Č A K

I

Prihvata se Nacrt odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta i visini i načinu naplate naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i načinu korišćenja naknade.

Zadužuje se Općinski sekretarijat za privredne djelatnosti da u skladu sa provedenom raspravom na sjednici vijeća pripremi i dostavi Prijelaznom općinskom vijeću tekst prijedloga odluke.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PRIJELAZNO OPĆINSKO VIJEĆE

Z A V I D O V I Ć I

Broj: 01-023-28

Datum, 9.5.1996.godine

PREDSEDavajući

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

prim.dr. Halid Muhić, s.r.

AKTI PRIJELAZNOG OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na osnovu člana 132. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list SRBiH, broj 18/86, 17/89 i 38/90), te člana 5. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), a na prijedlog Općinskog sekretarijata za društvene djelatnosti i opću upravu Zavidovići, Prijelazni općinski načelnik Zavidovići dana 13.5.1996. godine, donio je:

P R O G R A M

prikupljanja rezervi krvi na području općine Zavidovići
u 1996.godini

Ovim programom utvrđuje se potrebna količina krvi, koju treba prikupiti za liječenje povrijedjenih i oboljelih stanovnika općine Zavidovići u redovnim i vanrednim prilikama u 1996.godini i za rezerve općine Zavidovići.

II

Potrebne količine krvi za liječenje stanovnika općine Zavidovići u 1996.godini i za općinske rezerve pri Zavodu za transfuziju iznose 450 doza krvi (350 mll) odnosno 157 litara krvi i to po tromjesečjima:

I tromjesečje	100 doza
II "	100 "
III "	100 "
IV "	150 "

U K U P N O: 450. doza

III

U sprovođenju Programa prikupljanja rezervi krvi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti učestvuju: Prijelazni općinski načelnik, OO Crvenog križa, preduzeća i ustanove na općini Zavidovići, stručna udruženja zdravstvenih radnika, Republički fond zdravstvene zaštite - jedinica Zenica, Dom zdravlja Zavidovići, društveno-političke organizacije i mjesne zajednice na području općine Zavidovići.

IV

Prijelazni općinski načelnik Zavidovići donosi Program, a zajedno sa subjektima iz tačke III ovog programa prati realizaciju istog, zatim pokreće i preduzima aktivnosti na otklanjanju faktora, koji onemogućavaju njegovu realizaciju.

V

Općinska organizacija Crvenog križa Zavidovići vrši tehničke radnje koje su vezane za davalatstvo krvi, vodi evidencije davalaca, vrši aktivnosti

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

oko priprema svake pojedinačne akcije kao i druge poslove vezane za aktivnosti davalашtva krvi.

VI

Komisija za dobrovoljno davalашtvo krvi pri OO CK-a Zavidovići vodi propagandne aktivnosti na realizaciji Programa davalашtva krvi, radi na omasovljavanju aktiva davalaca krvi, pokreće sva bitna pitanja vezana za realizaciju Programa, te redovno sačinjava izvještaje o realizaciji Programa. U cilju realizacije Programa Komisija za dobrovoljno davalашtvo krvi određuje raspored prikupljanja krvi po preduzećima, ustanovama i mjesnim zajednicama.

VII

OO Crvenog križa Zavidovići odnosno komisija za dobrovoljno davalашtvo krvi u dogovoru sa nadležnim institucijama za prikupljanje krvi vrši ugovaranje termina akcija, obezbjeđuje prostorije za prikupljanje krvi, ugovara obroke za valnosti i u dogovoru sa Općinskim sekretarijatom za društvene djelatnosti i opću upravu obezbjeđuje prevoz davalaca krvi, kada se zato ukaže potreba.

Troškove provođenja akcije podmiruje OO CK-a Zavidovići iz sredstava za redovnu djelatnost i drugih izvora.

VIII

Dom zdravlja Zavidovići obavezuje se da će na osnovu zahtjeva Komisije za dobrovoljno davalашtvo krvi obezbijediti prostor za izvođenje akcije davanja krvi.

IX

Općinski sekretarijat za društvene djelatnosti i opću upravu Zavidovići aktivno učestvuje u realizaciji Programa, prati njegovo izvršenje, ostvaruje saradnju sa svim relevantnim subjektima od uticaja na realizaciju Programa.

X

Učesnici u provođenju Programa prema svojim mogućnostima i zahtjevima Komisije za dobrovoljno davalашtvo krvi obezbjeđivati će dodatna sredstva za finansiranje aktivnosti davalашtva krvi, te pružati i druge oblike pomoći u cilju popularizacije dobrovoljnog davalашtva krvi u nastojanju da se davalашtvo krvi omasovi.

XI

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.1996.godine.

XII

Ovaj Program objaviće se u Službenom glasniku općine Zavidovići.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK
Z A V I D O V I Ć I

- PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK -

Broj: 01-51-28

Datum, 13.5.1996.godine

Musein Zilkić, dipl.ing.maš.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH, broj 6/92 i 13/94) i člana 5. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), Prijelazni općinski načelnik Zavidovići, dana 14.5.1996.godine, donio je

R J E Š E N J E

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA Nadzornog odbora
javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće

I

MULAHALILOVIĆ (Sabrije) HASAN, razrješava se dužnosti predsjednika Nadzornog odbora javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće, radi odlaska na drugu dužnost.

II

MULAHALILOVIĆ SENIJA, imenuje se za predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

- PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK -

Broj: 01-111-34

Datum, 14.5.1996.godine

PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK
Z A V I D O V I Ć I

Husein Zilkić, dipl.ing.maš.,s.r.

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH, broj 6/92 i 13/94) i člana 5. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4/95), Prijelazni općinski načelnik Zavidovići, dana 14.5.1996.godine, donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora javne
ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće

I

MULAHALILOVIĆ (Bajre) HASAN, imenuje se za predsjednika Upravnog odbora javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI, 09.05.1996.god. broj: 4/96

II

MULAHALOVIĆ (Sabrije) HASAN, imenuje se za člana Upravnog odbora javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće.

III

MUJARIĆ IDRIZ i HADŽIĆ MEHMED, imenuju se ispred roditelja u Upravni odbor javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće.

IV

MUJIĆ EDHEM, radnik Općinskog sekretarijata za privredne djelatnosti imenuje se za člana Upravnog odbora javne ustanove "Osnovna škola Vozuća" iz Vozuće ispred osnivača.

V

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK
Z A V I D O V I Ć I

- PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK -

Broj: 01-111-35

Datum, 14.5.1996.godine

Husein Zilkić, dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 5. Statutarne odluke o organizaciji prijelazne vlasti općine Zavidovići, a u cilju uspostavljanja tačne evidencije stanova u vlasništvu općine Zavidovići, Prijelazni općinski načelnik dana 14.5.1996.godine, donio je

R J E Š E N J E

o obrazovanju i imenovanju predsjednika i članova komisije za popis i evidenciju stanova u vlasništvu Općine Zavidovići.

Obrazuje se Komisija za popis i evidenciju stanova u vlasništvu Općine Zavidovići (u daljem tekstu: Komisija).

U Komisiju se imenuju:

1. DJERZIĆ ISMET - predsjednik,
2. SINANOVIĆ JASMINA - član,
3. BEKTAŠEVIĆ ETEM - član.

III

Zadatak Komisije je da izvrši popis i evidenciju stanova u vlasništvu Općine, a polazište za popis i evidenciju bit će inventurna lista stanova bivšeg SIŽ-a za stambeno-komunalnu djelatnost.

Komisija će u postupku evidencije i popisa navesti zgradu, sprat, broj stana, veličinu stana, lice koje stanuje u stanu uz naznaku da li je nosilac stambenog prava, da li stan koristi na osnovu rješenja nadležnog općinskog organa o privremenom korišćenju stana ili stan koristi bez pravnog osnova.

IV

Zadatak Komisije je da po istom postupku i sa istim elementima izvrši popis i evidenciju stanova solidarnosti, s tim da stanovi solidarnosti moraju biti posebno popisani i evidentirani.

V

Zadatak Komisije je takodje da utvrdi koji su stanovi porušeni, odnosno oštećeni uz konstataciju da li neko u njima stanuje.

VI

Komisija će posao obaviti u što kraćem roku.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

-- PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK --

Broj: 01-111-33

Datum, 14.5.1996.godine

PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK
Z A V I D O V I Ć I

Husein Zilkić, dipl.ing.maš.,s.r

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH, broj 6/92 i 13/94) i člana 13. stav 3. Odluke o osnivanju javne ustanove "Javna biblioteka" Zavidovići (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3/96), Prijelazni općinski načelnik Zavidovići, dana 14.5.1996.godine, donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju direktora javne ustanove
"Javna biblioteka" Zavidovići

I

AMELA HODŽIĆ iz Zavidovića, imenuje se za direktora javne ustanove "Javna biblioteka" Zavidovići.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u Službenom glasniku općine Zavidovići.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

-- PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK --

Broj: 01-61-52

Datum, 14.5.1996.godine

PRIJELAZNI OPĆINSKI NAČELNIK
Z A V I D O V I Ć I

Husein Zilkić, dipl.ing.maš.,s.r